



Broj: 05-50-1-872/14
Sarajevo, 31.7.2014. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRILAZNO: 01-08-2014

Organizacioni odjeljak	Organizaciona jedinica	Katni broj	Broj priloga
01-50-1-15-64/14			

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH

- Zastupnički dom -

SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje – dostavlja se

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 106. sjednici održanoj 30.7.2014. godine, utvrdilo je Odgovor na zastupničko pitanje koje je postavio Denis Bećirović, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

U privitku prosljeđujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja zastupniku.

S poštovanjem,

GENERALNI TAJNIK
Zvonimir Kutleša



BOSNA I HERCEGOVINA
VIJEĆE MINISTARA

Broj: 05-07-1-872/14
Sarajevo, 30.7.2014. godine

Denis Bećirović, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, postavio je 64. sjednici, održanoj 13. marta 2014. godine sljedeće pitanje:

«U kojoj je fazi realizacija i kada se planira okončanje aktivnosti terenskog obilaska granice u cilju identifikacije granične crte na terenu prema Republici Srbiji i Crnoj Gori»

Na poslaničko pitanje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 106. sjednici održanoj 30.7.2014. godine, utvrdilo sljedeći

ODGOVOR

Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine, od svog osnivanja 18.12.2012. godine, pa do danas, slijedom zajedničkih aktivnosti sa članovima Komisije za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice određivanja graničnih prelaza, utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama i sprovođenje Strategije integriranog upravljanja granicom Crne Gore (u daljem tekstu: Komisija za granicu Crne Gore), usaglasila je način za rješavanje jedinog preostalog neusuglašenog dijela granice između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, te je Komisija sačinila Informaciju o razgraničenju između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koju je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici, 10.09.2013. godine, sa zaključcima.

Vijeće ministara je prihvatilo prijedlog da se na dijelu neusaglašene granične linije između opština Foča i Pljevlja, povuče granična linija prirodnom granicom – potokom, koji dijeli ovo područje na dva približno ista dijela (sjeverni dio da pripada Crnoj Gori, a južni Bosni i Hercegovini), te zadužilo Državnu komisija za granicu Bosne i Hercegovine da dovrši aktivnosti na identifikaciji i opisu granice sa Crnom Gorom.

U skladu sa zaključcima Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine je nastavila aktivnosti na razgraničenju sa Crnom Gorom.

Na sastanku Državne komisija za granicu Bosne i Hercegovine i Komisije za granicu Crne Gore, koji je održan u Sarajevu 27.05.2014. godine, usaglašen je i od strane obe komisije parafiran prednacrt Ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zajedno sa graničnim dokumentima, koji su sastavni dio ovog ugovora i to: tekstualni opis protezanja granice i topografska karta razmjera 1:25 000 sa ucrtanom graničnom linijom.

Komisija je odmah, po parafiranju nacрта Ugovora o granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, isti uputila u zakonom propisanu proceduru dobijanja potrebnih mišljenja i saglasnosti nadležnih tijela.

U prethodnom periodu Državna komisija za granicu Bosne i Hercegovine je kontaktirala nadležna tijela Republike Srbije u cilju nastavka aktivnosti na razgraničenju. Od nadležnih tijela iz Republike Srbije, Komisija je obavještena da još uvijek nisu okončane kadrovske promjene u pomenutom tijelu, zbog čega aktivnosti još nisu nastavljene.

BOSNA I HERCEGOVINA
VIJEĆE MINISTARA
DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA GRANICU BiH

Sarajevo, 10. 07. 2014. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO CIVILNIH POSLOVA
n/r mr Sredoje Nović, ministar

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje; dostavlja se

VEZA: Akt Generalnog tajništva broj 05-50-1-871/14 od 20.05. 2014. godine i akt Parlamentarne skupštine BiH broj 01/a-50-1-15-64/14 od 13.03.2014. godine

Državno povjerenstvo za granicu Bosne i Hercegovine je na svojoj osmoj sjednici, održanoj 07.07.2014. godine, razmatralo zastupničko pitanje: „U kojoj je fazi realizacija i kada se planira okončanje aktivnosti terenskog obilaska granice u cilju identifikacije granične crte na terenu prema Republici Srbiji i Republici Crnoj gori“, koje je na 64. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj 13. marta 2014. godine, postavio zastupnik Denis Bećirović.

Članovi Državnog povjerenstva za granicu Bosne i Hercegovine su suglasni da poslanika Denisa Bećirovića treba informirati o slijedećem:

Državno povjerenstvo za granicu Bosne i Hercegovine, od svog osnivanja 18.12.2012. godine, pa do danas, slijedom zajedničkih aktivnosti sa članovima Komisije za obavljanje poslova razgraničenja i utvrđivanja državne granice određivanja graničnih prelaza, utvrđivanje režima pograničnog saobraćaja sa susjednim državama i sprovođenje Strategije integriranog upravljanja granicom Crne Gore (u daljem tekstu: povjerenstvo za granicu Crne Gore), usuglasila je način za rješavanje jedinog preostalog neusuglašenog dijela granice između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, te je Povjerenstvo sačinilo Informaciju o razgraničenju između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, koju je usvojilo Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 63. sjednici, 10.09.2013. godine, sa zaključcima.

Vijeće ministara je prihvatilo prijedlog da se na dijelu neusuglašene granične linije između općina Foča i Pljevlja, povuče granična linija prirodnom granicom – potokom, koji dijeli ovo područje na dva približno ista dijela (sjeverni dio da pripada Crnoj Gori, a južni Bosni i Hercegovini), te zadužilo Državno povjerenstvo za granicu Bosne i Hercegovine da dovrši aktivnosti na identifikaciji i opisu granice sa Crnom Gorom.

U skladu sa zaključcima Državno povjerenstvo za granicu Bosne i Hercegovine je nastavilo aktivnosti na razgraničenju sa Crnom Gorom.

Na sastanku Državnog povjerenstva za granicu Bosne i Hercegovine i Povjerenstva za granicu Crne Gore, koji je održan u Sarajevu 27.05.2014. godine, usuglašen je i od strane oba povjerenstva parafiran prednacrt Ugovora o državnoj granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zajedno sa graničnim dokumentima, koji su sastavni dio ovog ugovora i to:

tekstualni opis protezanja granice i topografska karta razmjera 1 : 25 000 sa ucrtanom graničnom linijom.

Povjerenstvo je odmah, po parafiranju nacrtu Ugovora o granici između Bosne i Hercegovine i Crne Gore, isti uputilo u zakonom propisanu proceduru dobijanja potrebnih mišljenja i suglasnosti nadležnih tijela, na koju Povjerenstvo nema nikakvog uticaja.

U prethodnom periodu Državno povjerenstvo za granicu Bosne i Hercegovine je kontaktiralo nadležna tijela Republike Srbije i Republike Hrvatske u cilju nastavka aktivnosti na razgraničenju sa njihovim zemljama. Od nadležnih tijela iz Republike Srbije, Povjerenstvo je obavješteno da još uvijek nisu okončane kadrovske promjene u pomenutom tijelu, zbog čega aktivnosti još nisu nastavljene.

S poštovanjem,

PREDSJEDAVALAC PUVJERENSTVA


Željko Obradović



Broj: 05-50-1-871/14
Sarajevo, 10.6.2014. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO:	10.6.2014.		
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Prilozni broj	Broj priloga
01-50-1	15	69/14	

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH

- Zastupnički dom -

SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje – dostavlja se

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 100. sjednici održanoj 10.6.2014. godine, utvrdilo je Odgovor na zastupničko pitanje koje je postavio Denis Bećirović, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

U privitku prosljeđujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja zastupniku.

S poštovanjem,


GENERALNI TAJNIK
Zvonimir Kutleša



**BOSNA I HERCEGOVINA
VIJEĆE MINISTARA**

Broj: 05-07-1-871/14
Sarajevo, 10.6.2014. godine

DENIS BEĆIROVIĆ, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, na 64. sjednici ovog Doma održanoj 13. marta 2014. godine, postavio je Ministarstvu sigurnosti BiH poslaničko pitanje koje glasi:

„Šta ste konkretno učinili i šta planirate učiniti na poboljšanju bezbjednosti u Bosni i Hercegovini u 2014.godini?“

Na postavljeno pitanje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 100.sjednici održanoj 10. 6. 2014. godine, utvrdilo sljedeći:

ODGOVOR

Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine je na postavljeno poslaničko pitanje zatražilo odgovore od **Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova, Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, Policije Brčko Distrikta, Državne agencije za istrage i zaštitu BiH, Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH i Granične policije BiH**, obzirom da je predmetno pitanje u okviru njihove nadležnosti. Odgovore Vam u izvornom obliku i u cijelosti dostavljamo, s napomenom da i pored urgencija nikada nismo dobili odgovor od Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i od Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

01-6/A,

Bosna i Hercegovina
Ministarstvo sigurnosti
Državna agencija za istrage
i zaštitu



Босна и Херцеговина
Министарство безбједности
Државна агенција за истраге и заштиту

16-02-50-2376-2/14

I.Sarajevo; 07.02.2014.godine

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA
MINISTARSTVO SIGURNOSTI
МИНИСТАРСТВО БЕЗБЈЕДНОСТИ
SARAJEVO - САРАЈЕВО

PRIMLJENO/DIMENSIJA 9 - 04 - 2014			
Dr. jedinica	Klasif. oznaka	Redni broj	Broj stranica
Упр. јединица	Класиф. ознака	Редни број	Број страна
01-6	50	2220-2/14	

MINISTARSTVO BEZBJEDNOSTI BiH
Odsjek za planove i politike
SARAJEVO

PREDMET : Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se-
VEZA: Vaš akt broj:01-6-50-2236-1/14 od 01.04.2014. godine

Poštovani,

Shodno zahtjevu iz akta veze, dostavljamo vam odgovor na poslaničko pitanje Denisa Bećirovića koje je glasi "Šta ste konkretno učinili i šta planirate učiniti na poboljšanju bezbjednosti u Bosni i Hercegovini u 2014. godini".

U skadu sa zakonskom nadležnosti, Državna agencija za istrage i zaštitu u proteklom periodu postigla je dobre i zapažene rezultate u borbi protiv svih vidova kriminala, a naročito u okviru borbe protiv organizovanog kriminala, finansijskog kriminala i korupcije, nedozvoljene trgovine narkoticima, neovlaštenim prometom oružjem i vojnom opremom i drugim krivičnim djelima. U toku 2013 godine provedene su 82 operativne akcije ili 22 % više u odnosu na proteklu godinu, koje su rezultirale razbijanjem organizovanih kriminalnih grupa koje su duži vremenski period vršile krivična djela organizovanog kriminala. U akcijama kodnih naziva „Panama“, „Bela“, „Lutka“ – nastavak akcije, „Stop“, „Šetač“, „Memory“, „Bok“, „Brava“, „Rampa“, „Osoje“, „Patriot“, „Pravda“, „Partner“, „Skela“, „Master“, „Devetak“ „Tešanj“, kao i u drugim operativnim akcijama razbijene su organizovane kriminalne grupe koje su se bavile neovlaštenim prometom opojnih droga, finansijskim kriminalom i korupciom, neovlaštenim prometom oružjem i vojnom opremom i drugim krivičnim djelima koja su okarakterisana kao teška krivična djela. Sprovedene akcije rezultat su, između ostalog, uspješne saradnje sa partnerskim agencijama u BiH i regiona, što je od izuzetne važnosti, posebno za sprečavanje i otkrivanje krivičnih djela

organizovanog kriminala. Navedene aktivnosti Agencije i akcije rezultirale su hapšenjem 241 lica počinilaca krivičnih djela ili 41% više u odnosu na uporedni period, te zaplijenama značajnih količina opojne droge i oružja. Tako da je zaplijenjeno droga: 32,85 kg skanka, 1,5 kg kokaina, 2,14 kg heroina; oružja: 48 kom. dugih cijevi, 25 kom. kratkih cijevi, 22 ručna raketna bacača, 1 kom. minobacač, 862 kom. minsko-eksplozivnih sredstava, 8,2 kg eksploziva i eksplozivnih sredstava, 12.851 kom. municije raznog kalibra. Zaplijenama droge i oružja, ne samo da su pronađeni dokazi za počinjena krivična djela, nego je i spriječeno da velike količine droge dođu do konzumenata u BiH ali i šire, a zaplijenama oružja spriječeno je da se to oružje iskoristi u svrhu počinjenja drugih krivičnih djela, kao i krivičnih djela terorizma. Nadležnim tužilaštvima podneseno je 300 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv 892 lica ili 6 % više u odnosu na uporedni period, što je takođe pokazatelj veoma uspješnog rada SIPA-e. Navedenim izvještajima prijavljeno je ukupno 594 krivična djela ili 18% više u odnosu na uporedni period, od toga, po kriminalističko-istražnoj problematici podneseno je 205 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu protiv 701 lica za 444 krivična djela, po problematici pranja novca podneseno 7 izvještaja protiv 46 lica za 26 krivičnih djela, po problematici ratnih zločina 88 izvještaja protiv 145 lica za 124 krivična djela.


Profesionalno i zakonito ponašanje policijskih službenika, kao i rezultati rada koje je SIPA postigla u proteklom periodu, podigli su na još veći nivo imidž u javnosti i dodatno unaprijedili povjerenje građana u rad Agencije. Sve navedene aktivnosti dale su veliki doprinos u očuvanju stabilnog bezbjednosnog ambijenta u BiH.

Polazeći od činjenice da je napredak u bezbjednosnom sektoru u Bosni i Hercegovini moguć samo uz visok nivo saradnje i koordinacije ključnih aktera kako bismo zajedno ostvarili viziju Bosne i Hercegovine u kojoj se njeni građani osjećaju sigurno i u najvećoj mjeri zaštićeni od kriminala. U toku 2014 godine prioritet u radu ove Agencije bit će nastavak već započetih istraga u okviru borbe protiv svih vidova kriminala, i to prije svega istraga organizovanog kriminala i korupcije. U cilju efikasnije borbu protiv svih vidova organizovanog kriminala, finasijskog kriminala i korupcije, trgovine narkoticima, terorizma, pranja novca, finansiranja terorizma, trgovine ljudima i drugih oblika kriminala neophodno je unaprijediti međuinstitucionalnu saradnju i to prevashodno između policijskih agencija i tužilaštva i pravosudnih organa unutar Bosne i Hercegovine. Tu prije svega mislimo na unapređenje saradnje policije i Tužilaštva, kroz rad zajedničkih istražnih timova pod rukovodstvom tužioca za krupne slučajeve organizovanog kriminala.

Za ispunjene postavljenog cilja, efikasnije borbe protiv svih oblika kriminala od presudnog značaja je regionalna saradnja sa policijama zemalja regiona i šire, u pogledu pravovremene razmjene informacija i operativne saradnje na konkretnim predmetima. U dosadašnjem radu postoji napredak na ovom polju, ali je neophodno uložiti dodatni napor, koji bi podrazumijevao povećanje podrške, saradnje, razmjene informacija i raspoloživih resursa, kao i operativno djelovanje u sprovođenju zajedničkih operacija.

S poštovanjem,

Dostavljeno
-Naslovu
-a/a



DIREKTOR
GLAVNI GENERALNI INSPEKTOR POLICIJE


Goran Zubac

109/14

01-6/A1



Broj: 20-06/2-07-4-443-4/14
Datum: 08.04.2014. godine



MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se;-

V E Z A: Vaš akt broj: 01-6-50-2236-1/14 od 01.04.2014. godine.

U vezi vašeg akta, broj i datum veze, obavještavamo Vas da je Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH (u daljem tekstu Direkcija) u dosadašnjem periodu, u skladu sa usvojenim strateškim ciljevima, godišnjim planovima rada i svojim mogućnostima, kontinuirano poduzimala predviđene mjere i radnje iz svoje nadležnosti, čime je dala doprinos unapređenju ukupne sigurnosne situacije u Bosni i Hercegovini. Usvojeni strateški ciljevi Direkcije su:

1. Razvijati i jačati komunikaciju, koordinaciju i saradnju između policijskih tijela BiH i njihovu saradnju sa odgovarajućim tijelima u BiH shodno najboljim praksama i standardima EU u pravcu efikasnijeg suprotstavljanja svim oblicima kriminaliteta.
2. Uspostavljati i unapređivati međunarodnu operativnu policijsku saradnju radi efikasnijeg suprotstavljanja međunarodnom kriminalitetu.
3. Kontinuirano unapređivati zaštitu VIP osoba i objekata.
4. Pravovremeno osigurati objedinjene informacije o sigurnosnom stanju u Bosni i Hercegovini za nadležna policijska i druga tijela u BiH.
5. Kontinuirano jačati kapacitete za upravljanje i podršku u pravcu kvalitetnijeg obavljanja poslova iz nadležnosti Direkcije.

U okviru strateškog cilja 1. realizovane su sljedeće najznačajnije aktivnosti:

Tokom 2011. godine i početkom 2012. godine, od strane Direkcije pokrenute su inicijative na izradi određenih pravnih propisa koji bi regulisali postupak saradnje, pružanja pomoći i koordinaciji u oblasti obavještanja i oblasti zaštite ličnosti i objekata, te zajedničkog djelovanja policijskih agencija u kriznim situacijama. Krajem 2011. godine sačinjen je prijedlog teksta Nacrta Memoranduma o saradnji, pružanju pomoći i koordinaciji u oblasti obavještanja i oblasti zaštite ličnosti i objekata, a krajem 2012. godine sačinjen je tekst Nacrta Memoranduma o zajedničkom postupanju policijskih agencija u kriznim situacijama koji je dostavljen policijskim agencijama na mišljenje i sugestije, međutim isti nisu usaglašeni ni tokom 2013. godine. Zbog nemogućnosti usaglašavanja zajedničke inicijative sa svim policijskim agencijama u Bosni i Hercegovini na donošenju ovakvih pravnih akata, Direkcija je u oktobru 2013. godine ponovo inicirala formiranje nove radne grupe sa zadatkom da se sačini i usaglasi tekst pravnog akta koji bi regulirao oblast zajedničkog postupanja policijskih agencija u kriznim situacijama. Formirana je nova radna grupa od predstavnika Direkcije, SIPA-e, GP BiH, FUP-a i MUP Kantona

Sarajevo, i relano je očekivati da se u prvom kvartalu 2014. godine usaglasi tekst nevedenog provedbenog propisa.

Predstavnici Direkcije su dali puni doprinos u aktivnostima Operativne grupe za borbu protiv terorizma, Radne grupe za provedbu Akcionog plana na sprečavanju i suzbijanju KD u vezi sa motornim vozilima, Radne grupe za izradu Plana zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća institucija i organa BiH, Udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima i organizovane ilegalne imigracije u BiH, Radne grupe komponente "B" za dalji razvoj dogovorenih uputstava, operativnih priručnika i policijskih obrazaca, Radne grupe za izmjene i dopune Zakona o policijskim službenicima BiH, Radne grupe za izradu podzakonskih akata koji proizilaze iz Zakona o policijskom službenicima BiH, Operativne grupe za borbu protiv ilegalne trgovine oružjem u BiH, Radne grupe za izradu Procjene prijetnje od organizovanog kriminaliteta u BiH, Strategije i Akcionog plana za borbu protiv organizovanog kriminaliteta za period 2013 – 2015.

U toku mjeseca januara 2014. godine radi izvršenja složenih poslova i zadataka iz nadležnosti Direkcije, koji iziskuju angažovanje službenika odnosno zaposlenih različitog stručnog profila iz više Sektora u okviru i izvan Direkcije, uspostavljen je Situacioni centar u kojem će se na jednom mjestu, na brz i efikasan način razmjenjivati informacije i podaci, radi donošenja odluka i usmjeravanja rada nadležnih policijskih i drugih tijela BiH.

U okviru strateškog cilja 2. realizovane su sljedeće najznačajnije aktivnosti:

Jedna od osnovnih nadležnosti Direkcije je osiguranje, provođenje i unapređenje saradnje domaćih policijskih, sudskih i drugih tijela u sklopu međunarodne saradnje sa drugim zemljama u svijetu, kao i tijelima drugih država sa domaćim policijskim, sudskim i drugim tijelima. Direkcija predstavlja jedinstvenu tačku za razmjenu informacija na strateškoj i operativnoj razini sa Interpolom, Europolom i SELEC-om. Ova saradnja se odvija na veoma visokoj razini gdje se broj razmjenjenih informacija mjeri se desetinama hiljada na godišnjem nivou.

U okviru međunarodne saradnje značajno je istaći i saradnju na implementaciji Konvencije o policijskoj saradnji zemalja jugoistočne Evrope (PCC SEE), u okviru koje su organizovane sljedeće radne grupe: Radna grupa za zajedničke istražne timove i Radna grupe za prekogranični nadzor. Direkcija predstavlja nacionalnu kontakt-jedinicu ispred BiH po pitanju implementacije pomenute Konvencije.

Kontinuirano se postupalo po predmetima iniciranom od strane ambasada, odnosno policijskih atašea u sklopu kojih je ostvarena saradnja sa policijskim i drugim tijelima u BiH, te su prikupljene tražene informacije koje su dostavljene podnosiocu zahtjeva.

U okviru strateškog cilja 3. realizovane su sljedeće najznačajnije aktivnosti:

Zaštita VIP osoba - Policijski službenici Direkcije bili su angažirani na operativnom osiguranju **24** VIP osobe, i to četiri osobe iz prve kategorije, **13** osoba iz druge kategorije, **dvije** osobe iz treće kategorije i **pet** osoba koje se osiguravaju po Odluci direktora.

Takođe je realizovano neposredno osiguranje i pratnja u kretanju **72** VIP delegacije u posjeti BiH i to **13** u prvoj kategoriji, **30** u drugoj kategoriji, **22** u trećoj kategoriji i **sedam** po Odluci direktora Direkcije.

Zaštita objekata - Jedinice za osiguranje VIP objekata su neposrednim fizičkim osiguranjem, kombinovanim osiguranjem i auto-patrolnom službom osiguravali ukupno 170 objekata od kojih je 14 državnih objekata, 30 stanova koje koriste VIP ličnosti i 126 DKP-a (ambasade, konzulati, međunarodne organizacije sa statusom DKP-a i rezidencije).

Pored gore navedenog Direkcija je poduzela 411 mjera vanrednog osiguranja. Tokom izvršavanja redovnih poslova i zadataka, u zonama zaštite državnih objekata, policijski službenici Direkcije izvršili su legitimisanje 536 osoba, te sedam pregleda saobraćajnih sredstava.

Ostale aktivnosti - U segmentu procjene prijetnji kroz preventivni rad prikupljane su, analizirane i procjenjivane informacije za osobe koje mogu da izvrše napad na štice osobe, objekte i imovinu. Okončan je rad na 512 predmeta.

Pored toga izvršeno je 158 protivdiverzionih pregleda o čemu su sačinjeni izvještaji i zapisnici.

U okviru strateškog cilja 4. realizovane su sljedeće najznačajnije aktivnosti:

Sistem elektronske razmjene podataka - Direkcija je u saradnji sa svim potpisnicama Sporazuma o uspostavi sistema elektronske razmjene podataka iz evidencija policijskih tijela i tužilaštava, sa danom 12.07.2013. godine, u potpunosti implementirala Sistem elektronske razmjene podataka. Sistem neometano funkcioniše, te se vrši redovna razmjena podataka između potpisnica Sporazuma. Broj prenesenih poruka preko Sistema u prosjeku iznosi u prosjeku oko 6.000.000 mjesečno. Od samog početka preko Sistema se nesmetano vrše i automatske provjere dokumenata od strane Granične policije BiH, koji dnevno izvrše preko 50.000 upita.

U okviru strateškog cilja 5. realizovane su sljedeće najznačajnije aktivnosti:

Izvršeno stručno usavršavanje određenog broja službenika Direkcije kroz organizaciju kurseva i seminara koji su, uglavnom, realizovani uz pomoć Instrumenta tehničke pomoći i razmjene informacija Evropske komisije (TAIEX), zatim kroz provođenje projekata „Twinning pomoći Direkcije“ i u organizaciji Agencije za državnu službu BiH.

Zbog restriktivnih budžeta nije bilo moguće izvršiti značajnije materijalno tehničko opremanje Direkcije, niti izvršiti značajniji prijem službenika.

Planirane aktivnosti u toku 2014. godine

U cilju davanja doprinosa na planu unapređenja sigurnosne situacije u BiH, a u skladu sa postavljenim strateškim ciljevima, Direkcija će i u toku 2014. godine nastaviti aktivnosti iz svoje nadležnosti, a prevashodno:

1. Nastaviti aktivnosti na usaglašavanju i potpisivanju pravnih propisa koji bi regulisali postupak saradnje, pružanja pomoći i koordinacije u oblasti obavještavanja i oblasti zaštite ličnosti i objekata, te zajedničkog djelovanja policijskih agencija u kriznim situacijama.

Dati puni doprinos u radu operativnih i udarnih grupa.

Nastaviti sa materijano tehničkim opremanjem Operativnog i Situacionog centra, te ispunjavanjem drugih preduslova kako bi se isti u potpunosti stavili u funkciju.

2. U okviru međunarodne operativne policijske saradnje planira se prije svega nastavak intenzivne i efektivne korespondencije i razmjene podataka, komunikacije, koordinacije i saradnje sa svim zemljama članicama INTERPOL-a, sa EUROPOL-om, SELEC-om i drugim međunarodnim agencijama za provođenje zakona, kao i sa domaćim policijskim agencijama i pravosudnim institucijama. Također, tokom tekuće 2014. godine planiramo i proširenje korisnika sistema I-24/7 i e-ASF baze podataka na pravosudne institucije (Tužilaštvo BiH i Sud BiH), zatim na MUP Kantona Sarajevo.
3. Kontinuirano poduzimati mjere i radnje u cilju efikasnog obavljanja poslova neposrednog osiguranja i pratnje u kretanju VIP osoba i objekata koji se štite. U cilju što efikasnijeg izvršavanja navedene aktivnosti Direkcija će, u skladu sa odobrenim finansijskim sredstvima, nastojati obezbjediti potreban nivo materijalno tehničke opremljenosti.
4. Nastaviti aktivnosti na održavanju i unapređenju rada Sistema elektronske razmjene podataka iz evidencija policijskih tijela i tužilaštava kroz Radni tim za praćenje rada, koordinaciju aktivnosti i unapređenje rada Sistema. Ponovo inicirati izmjene Sporazuma o uspostavi sistema elektronske razmjene podataka iz evidencija policijskih tijela i tužilaštava u djelu kojim bi se Direkciji omogućio pristup podacima koji se razmjenjuju putem Sistema. Usvajanjem neophodnih pravnih propisa koji bi regulisali postupak saradnje, pružanja pomoći i koordinacije u oblasti obavještanja i oblasti zaštite ličnosti i objekata, te zajedničkog djelovanja policijskih agencija u kriznim situacijama osigurali bi se preduslovi za objedinjavanje informacija o sigurnosnom stanju u Bosni i Hercegovini za nadležna policijska i druga tijela u BiH.
5. U skladu sa odobrenim finansijskim sredstvima vršiti materijalno tehničko opremanje, obuku kadrova, te prijem novih službenika.

S poštovanjem;

DOSTAVLENO

-Naslovu

-a/a






Broj: 17-08-50-986/14
Datum: 24.04.2014. godine

01-PLAN

102-50-50

MINISTARSTVO SIGURNOSTI BiH
Odsjek za politike i planove
Trg BiH broj 1.
Sarajevo



Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.-

Veza: Vaš akt broj: 01-6-50-2236-1/14 od 01.04.2014. godine

U vezi vašeg zahtjeva, akt broj i datum veze, dostavljamo vam podatke Granične policije BiH za pripremu prijedloga odgovora na poslaničko pitanje Denisa Bećirovića poslanika u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

Strategijom GP BiH i Godišnjim planom rada za 2014. godinu planiran je niz aktivnosti na unapređenju sigurnosti na državnoj granici BiH:

- **Usvojiti i implementirati zakonodavstvo koje propisuje kretanje lica na vanjskim granicama, uslove i postupak boravka stranaca, udaljenje i azil**

Važeći Zakon o graničnoj kontroli i Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu poslove granične kontrole u velikoj mjeri je usaglasio sa Schengenskim zakonikom o granicama. Međutim navedene zakone, podzakonske akte proistekle iz njih, kao i niz drugih zakona relevantnih za rad GP, potrebno je izmjeniti i dopuniti u cilju potpunog usaglašavanja sa evropskim standardima i rješavanja određenih problema u vezi njihovog provođenja / prije svega sa Uredbom (EZ) Evropskog parlamenta i Vijeća br. 562/2006 od 15.03.2006. godine (Schengenski kodeks o granicama) i Uredbom (EZ) Evropskog parlamenta i Vijeća br. 810/2009 od 13.07.2009. godine (Zakonik o vizama).

- **Potreba za organizacijskim izmjenama i kadrovskim popunjavanjem GP**

Osnove organizacione strukture su propisane Zakonom o Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine, a detaljnije ista je uređena Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji Državne granične službe (GP BiH) i Pravilnikom o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj

organizaciji GP BiH. Usvajanjem Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji GP BiH u decembru 2013. godine povećan je broj izvršilaca – policijskih službenika zbog izmjena u režimu granične kontrole na granici sa Republikom Hrvatskom i planiranog proširenja jednog broja graničnih prelaza. Uvedene su određene organizacijske izmjene usljed prenosa nadležnosti u oblasti osnovne obuke policijskih kadrova, uspostavljanja analize rizika i funkcije internog revizora u GP. U skladu s tim izmjenama, u narednom periodu neophodno je izvršiti adekvatnu kadrovsku popunu, ali isto tako razmotriti mogućnosti daljeg unapređenja organizacijskog ustroja kako bi stvorili povoljnije uslove za optimalizaciju radnih procesa i optimalnije korištenje raspoloživih resursa, naročito ljudskih.

- Dalja izgradnja informacionog sistema GP

Granična policija BiH je uspostavila centralizovani informacioni sistem na nivou Glavnog ureda i vrši se konstantno uvezivanje telekomunikacionim putem svih nižih organizacionih jedinica. Informacioni sistem graničnih provjera uspostavljen je na 56 graničnih prelaza i svim organizacionim jedinicama GP BiH. Sistem graničnih provjera sadrži aplikaciju kontrole prelaska koja omogućava kontrolu biometrijskih dokumenata, ima pristup provjera u bazama podataka INTERPOL-a, IDDEEA-e, ROS, ISM, potražnim evidencijama MUP-a RS MUP-a FBiH, Policije Brčko Distrikta BiH, bazama podataka GP BiH, te ima veću sigurnost, bolje izvještavanje i bolji monitoring. U toku su aktivnosti na unapređenju informacionog sistema za granične provjere, koji podrazumijeva instaliranje kamera za čitanje registarskih tablica na graničnim prelazima. U narednom periodu dostupnost IS potrebno je proširiti na sve granične prelaze. U narednom periodu GP BiH planira intenzivirati aktivnosti na uspostavi sistema video nadzora. Video nadzor nije instaliran na svim graničnim prelazima i još nisu uspostavljene tehničke pretpostavke za pristup sistemu sa regionalnog i centralnog nivoa.

- Otkloniti nedostatke u pogledu infrastrukture i opreme koja se koristi za granične provjere

Neadekvatno stanje infrastrukture i opreme na pojedinim graničnim prelazima, u pogledu ispunjavanja minimalnih standarda izgrađenosti i opremanja graničnih prelaza, utiču na otežano izvršavanje poslova graničnih provjera (nepostojanje odgovarajućih saobraćajnica i saobraćajne signalizacije, kontrolnih kabina, prostorija za zadržavanje, prostorija za detaljne granične provjere, video nadzora, i td.). Samo 14 graničnih prelaza u BiH ili oko 21% od ukupnog broja graničnih prelaza zadovoljava standarde i uslove izgradnje i opremanja graničnih prelaza u skladu sa Pravilnikom o standardima i uslovima opremljenosti graničnih prelaza, a radi se uglavnom o novoizgrađenim graničnim prelazima i međunarodnim aerodromima. U narednom periodu neophodno je otkloniti ove nedostatke, prije svega stvoriti infrastrukturne uslove i nabaviti opremu za granične provjere na 1. i 2. liniji provjera i opremu za provođenje detaljnih kontrola na graničnim prelazima.

- Opremiti GP BiH u skladu s EU standardima za izvršavanje poslova nadzora granice

Djelove državne granice, koji su posebno ugroženi s aspekta ilegalnih migracija, krijumčarenja ljudi i roba, potrebno je adekvatno "pokriti" tehničkom opremom (video-nadzor, senzori, uređaji za noćno osmatranje i dr.), kako bi se spriječile ove nezakonite aktivnosti. Opremljenost pripadnika mobilnih jedinica za podršku i kontrolu potrebno je

podići na viši nivo. Adekvatnim opremanjem GP BiH će u narednom periodu nastojati da svoje kapacitete za nadzor državne granice približi evropskom sistemu za nadzor granica (EUROSUR).

- Izgradnja infrastrukture - poboljšanje uslova za rad službenika

Neadekvatni smještajni kapaciteti su problem sa kojim se Granična policija BiH suočava od vremena svog uspostavljanja. Jedan broj objekata nije u vlasništvu GP i oni se iznajmljuju. Veliki broj objekata je kontejnerskog tipa. Ovo za posljedicu ima visoke troškove zakupa prostora i loše radne uslove. Izgradnjom tri objekta i adekvatne infrastrukture, u Bosanskom Grahovu, Gradišci i Čapljini, riješiće se problem smještaja za 10 organizacionih jedinica GP i stvoriti odgovarajući radni uslovi za oko 500 pripadnika GP BiH. GP BiH je u proteklom periodu izvršila sve prethodne radove u cilju utvrđivanja svih uslova od uticaja na gradnju i korišćenje objekata. Izgradnjom i opremanjem objekta u koji bi se lociralo više organizacionih jedinica, sa zajedničkom infrastrukturuom, povećalo bi njihovu funkcionalnost, unaprijedilo izvođenje poslova, koristila bi se unificirana oprema i troškovi korištenja i održavanja infrastrukture bi se smanjili.

- Uspostava mehanizama saradnje između institucija unutar BiH, kao i sa institucijama drugih zemalja koje rade na kontroli granice - implementacija Strategije IUG

Neophodno je uspostaviti procedure u cilju otklanjanje preklapanja, razmjene informacija, zaštite podataka, zajedničke analize rizika, zajedničkog korištenja ili ustupanja opreme, uspostaviti međuagencijske kontakt tačke na svim nivoima organizovanja, intenzivirati saradnju s ministarstvima, civilnim organizacijama i sa javnim i privatnim kompanijama u BiH (organizacije koje se bave ilegalnim migracijama, zaštitom žrtava trgovine ljudima, javni prevoznici, telekom operateri, špediteri itd). U cilju unapređenja saradnje GP BiH će raditi na izradi nacрта sporazuma i provedbenih protokola na drugim područjima saradnje kao što je prekogranični nadzor i hitne potjere, kontrolisane isporuke, zajednički istražni i analitički timovi, zajedničke operacije, zajedničke istrage. GP BiH planira provoditi aktivnosti na realizaciji započetih projekata zaprečavanja, uspostavljanja zajedničkih lokacija, te nastaviti saradnju s Frontex-om (obuke, operacije, analiza rizika).

S poštovanjem,



01-6/P1

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
POLICIJA DISTRIKTA

Трг Младих 10, 76 100 Брчко Дистрикт Босне и Херцеговине, Централна: 049/233-200, Тел: 049/217-480, Факс: 049/216-779
Trg Mladih 10, 76 100 Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine, Centrala: 049/233-200, Tel: 049/217-480, Fax: 049/216-779

www.policijabdbih.gov.ba



BOСNA I HERCEGOVINA - БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
МИНИСТАРСТВО СИГУРНОСТИ
МИНИСТАРСТВО БЕЗБЕДНОСТИ
SARAJEVO - САРАЈЕВО

Број предмета: 14.05-04-939/14
Број акта: 14.05-04-23849/14
Датум: 7.4.2014. године,

PRIMLJENO/ПРИМЉЕНО:			
11 04 2014			
Датум поднеска	Класификација	Редни број	Број прилога
01-6	50	2236-4/14	14

МИНИСТАРСТВО СИГУРНОСТИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
Одсјек за политике и планове

PREDMET: Одговор на посланичко питање, доставља се.-
VEZA: Ваš акт број 01-6-50-2236-1/14 од 01.04.2014. године

Poštovani,

sukladno vašem zahtjevu broj i datum veze vam dostavljamo u privitku akta Program rada Policije Brčko distrikta BiH s projekcijama učinkovitosti za 2014. godinu u kojem su definirani operativni ciljevi sukladno aktualnim sigurnosnim trendovima.

Također vas obavještavamo da smo vaš odsjek dana 27.1.2014. godine aktom broj 14.05/1-04-13 039/13 obavjestili o aktivnostima koje je Policija Brčko distrikta BiH poduzela tijekom 2013. godine.

S poštovanjem!

D.A.



Šef Policije
Brčko distrikta BiH

Goran Lujic

Босна и Херцеговина
БРЧКО ДИСТРИКТ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПОЛИЦИЈА ДИСТРИКТА



Bosna i Hercegovina
BRČKO DISTRIKT
BOSNE I HERCEGOVINE
POLICIJA DISTRIKTA

Трг Младих 10, 76 100 Брчко дистрикт Босне и Херцеговине, Централа: 049/233-200, Тел: 049/216-675, Факс: 049/216-779
Trg Mladih 10, 76 100 Brčko distrikt Bosne i Hercegovine, Centrala: 049/233-200, Tel: 049/216-675, Fax: 049/216-779
www.policijabdbih.gov.ba

*PROGRAM RADA
POLICIJE BRČKO DISTRIKTA
SA PROJEKCIJAMA
EFIKASNOSTI ZA 2014. GODINU*



BRČKO, JANUAR 2014. GODINE

Na osnovu člana 22 stav (1) tačka m) Zakona o policiji Brčko distrikta BiH (Službeni glasnik Brčko distrikta BiH, brojevi: 31/0,60/10 i 31/11), člana 39 Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Policije Brčko distrikta BiH, i člana 7 Instrukcije za izradu izvještaja o radu, informacija od značaja za bezbjednost, godišnjeg programa rada i mjesečnih planova rada broj 14.05-02-2323/09 od 02.03.2009. godine, na prijedlog zamjenika šefa Policije, šef Policije donosi:

**PROGRAM RADA
POLICIJE BRČKO DISTRIKTA BIH
SA PROJEKCIJAMA
EFIKASNOSTI ZA 2014. GODINU**

I. UVOD

Strateški plan Policije Brčko distrikta BiH (u daljem tekstu Policija) za period 2013-2018 godina, i Državne strategije u svim segmentima djelovanja Policije (ratni zločini, organizovani kriminal, rad policije u zajednici, trgovina ljudima, terorizam, droge, korupcija i drugo), predstavljaju okvir za donošenje ovog Programa u kojem su definisani operativni ciljevi u skladu sa aktuelnim sigurnosnim trendovima i sigurnosnom procjenom. Realizacijom navedenih ciljeva osigurati će se efikasan sistem upravljanja sigurnosnim trendovima i izazovima i ostvarivanje pozitivnih efekata rada Policije u svim oblastima njene nadležnosti sa posebnim usmjerenjem na slijedeće:

- Istraživanje krivičnih dijela protiv čovječnosti i vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom, počinjenih na području Brčko distrikta BiH u periodu 1992.-1995. godina, uz efikasnu razmjenu svih raspoloživih informacija sa nadležnim agencijama za provođenje zakona.
- Organizaciono, kadrovsko, materijalno i operativno jačanje vlastitih kapaciteta za borbu protiv svih vidova kriminala,
- Unapređenje sigurnosti u zajednici kroz efektanu borbu protiv svih delikata sa elementima nasilja i izazivanja rasne, vjerske i nacionalne mržnje, razdora ili netrpeljivosti,
- Zakonito, pravilno i efikasno upravljanje budžetskim sredstvima,
- Standardizacija, profesionalizacija, etičnost i interaktivna komunikacija s građanima,
- Brži i efikasniji odgovor na sve incidentne i akcidentne situacije.

Rukovodioci organizacionih jedinica dužni su kroz godišnje, kvartalne i mjesečne planove rada na operativnom i taktičkom nivou izvršiti operacionalizaciju programskih ciljeva i iste definisati kao radna usmjerenja i konkretne zadatke za sve zaposlenike u jedinicama.

II. ISTRAŽIVANJE KRIVIČNIH DIJELA PROTIV ČOVJEČNOSTI I VRIJEDNOSTI ZAŠTIĆENIH MEĐUNARODNIM PRAVOM

A) OCJENA STANJA ZA 2013. GODINU

Ocjena stanja u ovoj oblasti ogleda se u slijedećim činjenicama:

- Nastavljen kontinuitet istraživanja krivičnih djela iz oblasti ratnih zločina.

- Ostvarena veća efikasnost u istraživanju krivičnih djela iz ove ovlasti u odnosu na prethodni period.
- Povećan broj izvršenih probnih iskopavanja i ekshumacija.

B) PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I SEKTORI PRIORITETNOG DJELOVANJA U 2014. GODINI

1. Pod nadzorom nadležnih tužiteljstava istraživati krivična djela iz ove oblasti u skladu sa Državnom strategijom za istraživanje ratnih zločina, s prioritarnim usmjerenjem na osumnjičene osobe koje su odgovorne za počinjenje navedenih krivičnih djela.
2. Saradnja sa nadležnim agencijama i institucijama i udruženjima građana.
3. Nadzor i kontrola rada svih zaposlenika koristeći sva raspoloživa sredstva i metode upravljanja kadrovima i rezultatima koje ostvaruju.
4. Profesionalnost, etičnost i standardizacija u postupanju svih zaposlenika u izvršavanju dodijeljenih poslova i zadataka.
5. Ocjenjivanje i unapređenje rada svih zaposlenika.
6. Osigurati ažurno vođenje evidencija i operativnu upotrebu u procesu razmjene podataka sa drugim subjektima.
7. Zaštita ličnih i tajnih podataka.

C) OPERATIVNI CILJ

Tokom 2014. godine Policija razvijanjem definisanih aktivnosti planira ostvariti slijedeći operativni cilj.

- Pod nadzorom tužilaštva povećati broj okončanih istraga i realizacija tužilačkih naredbi ;

D) ODGOVORNE JEDINICE I PODRŠKA

Za realizaciju projektovanog cilja odgovorna je Jedinica za istraživanje ratnih zločina, a podršku u ostvarenju istih pružat će: Jedinica kriminalističke policije, Jedinica opšte policije, Jedinica saobraćajne policije, Jedinica za podršku i Operativno komunikacijski centar preduzimajući mjere iz svoje nadležnosti.

E) OBRAZLOŽENJE

Ostvarenjem ovog operativnog cilja unaprijedit će se osjećaj vladavine prava, povjerenje i ugled u profesionalizam Policije u javnosti.

F) PROCJENA RIZIKA

Rizici za realizaciju navedenog cilja postoje i isti su u korelaciji sa stepenom sveukupne realizacije strategije.

III. JAVNI RED I MIR

A) OCJENA STANJA ZA 2013. GODINU

U oblasti javnog reda i mira aktuelni trendovi se ogledaju u slijedećim činjenicama:

- JRiM u prosjeku se narušava 10 puta mjesečno i najčešće u obliku drskog ponašanja.

- U kršenju JRiM najčešće se eksponiraju osobe životne dobi od 18-30 godina.
- JRiM najčešće se kršio na javnim mjestima otvorenog tipa i to u vremenu od 18-24 časa.

Predhodno navedene činjenice potvrđuju da je Brčko distrikt BiH u kontinuitetu sigurna zajednica u kojoj je ostvareno nesmetano odvijanje javnog života i visok stepen sigurnosti na javnim mjestima.

B) PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I SEKTORI PRIORITETNOG DJELOVANJA U 2014. GODINI

1. U kontinuitetu razvijati sve oblike neposredne i operativne kontrole i nadzora nad cjelokupnim prostorom Brčko distrikta BiH sa fokusom na javne prostore, mjesta i objekte koji predstavljaju postojeća ili potencijalna kriminogena žarišta sa svih aspekata ugrožavanja lične i imovinske sigurnosti građana.
2. Kroz različite kriminalističko obavještajne i operativne aktivnosti, kao i kontinuiranim i sistematskim prisustvom na javnim mjestima, ostvarivati potrebne efekte predupređivanja incidentnih situacija i saniranja već nastalih incidentnih situacija.
3. Jačanje kapaciteta za efikasan odgovor na događaje sa elementima nasilja u masovnijem obliku.
4. Analitičko praćenje svih parametara koji su ključni za definisanje sigurnosnih prognoza mikroprostora sa povećanim stepenom ugroženosti, proaktivno djelovanje i izgradnja efikasnog policijskog odgovora na sve sigurnosne izazove i trendove u ovoj oblasti.
5. U funkciji sagledavanja sigurnosnih potreba i percepcije građana o radu i budućem djelovanju Policije, ostvariti kontinuiranu saradnju sa građanima, institucijama, vjerskim zajednicama, nevladinim organizacijama, udruženjima građana i drugo.
6. U funkciji održavanja javnog reda i mira, u svim oblicima masovnog okupljanja građana proaktivnim, preventivnim i represivnim postupanjem osigurati visok stepen lične i imovinske sigurnosti građana.
7. Nadzor i kontrola rada svih zaposlenika koristeći sva raspoloživa savremena sredstva i metode upravljanja kadrovima i rezultatima koje ostvaruju.
8. Profesionalnost, etičnost i standardizacija u postupanju svih zaposlenika u izvršavanju dodijeljenih poslova i zadataka.
9. Ocjenjivanje i unapređenje rada svih zaposlenika.
10. Nadzor i kontrola sistema zaštite svih segmenata bazične infrastrukture (objekti Vlade Brčko distrikta BiH, pravosuđa, vjerskih zajednica, objekti masovnijih okupljanja građana i drugo).
11. Saradnja sa privatnim sektorom sigurnosti.
12. Osigurati ažurno vođenje evidencija i operativnu upotrebu u procesu razmjene podataka sa drugim subjektima.
13. Zaštita ličnih i tajnih podataka.

C) OPERATIVNI CILJEVI

Tokom 2014. godine Policija razvijanjem definisanih aktivnosti planira ostvariti slijedeće operativne ciljeve.

- Smanjiti broj narušavanja javnog reda i mira u odnosu na višegodišnji prosjek za 10%;
- Smanjiti broj težih oblika narušavanja javnog reda i mira u odnosu na višegodišnji prosjek (učestvovanje i izazivanje tuče, posebno drsko ponašanje, ugrožavanje bezbjednosti i izazivanje osjećaja ugroženosti, ometanje vršenja službenih poslova i zadataka) za 10%;
- Povećati nivo prosječne efikasnosti u sprečavanju masovnijih oblika narušavanja javnog reda i mira u odnosu na višegodišnji prosjek za 10%;
- Povećati nivo prosječne efikasnosti u istraživanju prekršajnih delikata po nepoznatom počiniocu u odnosu na višegodišnji prosjek za 10%;

- Smanjiti broj delikata u kojim su počinitelji maloljetna lica za 10%.
- Povećati broj kriminalističko obavještajnih informacija koje su rezultirale rasvjetljavanjem krivičnih djela za 10%.
- Povećati broj preuzetog i oduzetog oružja, municije i eksploziva u ilegalnom posjedu kod građana u odnosu na višegodišnji prosjek za 5%.

D) ODGOVORNE JEDINICE I PODRŠKA

Za realizaciju projektovanih ciljeva odgovorna je Jedinica opšte policije, a podršku u ostvarenju istih pružat će: Jedinica saobraćajne policije, Jedinica za podršku, Operativno komunikacijski centar, Jedinica kriminalističke policije i Jedinica za profesionalne standarde, preduzimajući mjere iz svoje nadležnosti.

E) OBRAZLOŽENJE

Ostvarenjem operativnih ciljeva unaprijedit će se sigurnost u zajednici, ugled Policije u javnosti i opšti osjećaj sigurnosti građana.

F) PROCJENA RIZIKA

Rizici za realizaciju navedenih ciljeva postoje i isti su u korelaciji sa:

- Aktuelnim i potencijalnim generirajućim faktorima u političkoj i ekonomsko-socijalnoj sferi (politička nestabilnost u BiH, teška ekonomska situacija, rast troškova života, povećanje stope nezaposlenosti i drugo).
- Stepenom efikasnosti drugih subjekata društva koji imaju značajnu ulogu i odgovornost u sektoru opšte sigurnosti (institucije i organi vlasti, agencije, mediji, javnost, nevladin sektor i drugo).

IV. SIGURNOST SAOBRAĆAJA

A) OCJENA STANJA ZA 2013. GODINU

U oblasti sigurnosti saobraćaja aktealni trendovi se ogledaju u sljedećim činjenicama:

- Na putnim pravcima u Brčko distrikta BiH saobraćajne nezgode u prosjeku događaju se u jednom slučaju dnevno.
- U strukturi evidentiranih saobraćajnih nezgoda dominiraju saobraćajne nezgode sa materijalnom štetom.
- U saobraćajnim nezgodama u prosjeku na mjesečnom nivou tri osobe su kao akteri zadobile teške tjelesne povrede.
- Saobraćajne nezgode se najčešće događaju na magistralnim cestama i ulicama u gradu.
- Neprikladna brzina, nepoštivanje prvenstva prolaza i alkoholiziranost vozača su najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda.
- Saobraćajne nezgode se najčešće događaju ponedjeljakom, petkom i subotom.

Navedeni pokazatelji potvrđuju da je na putnim pravcima Brčko distrikta BiH ostvaren zadovoljavajući stepen sigurnosti i nesmetano odvijanje saobraćaja.

B) PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I SEKTORI PRIORITETNOG DJELOVANJA U 2014. GODINI

1. Kroz racionalno i analitički usmjereno raspoređivanje ljudskih resursa i adekvatan nadzor i kontrolu učesnika u saobraćaju, primjenjujući odgovarajuće preventivne i represivne mjere i aktivnosti sa prioriternim usmjerenjem na sprečavanje i sankcionisanje ponašanja učesnika u saobraćaju koji predstavljaju ključne uzroke događanja saobraćajnih nezgoda, osigurati visok stepen lične i imovinske sigurnosti građana i nesmetano odvijanje saobraćaja.
2. Kontinuirano vršiti aktivnosti u cilju podizanja svjesnosti učesnika u saobraćaju od opasnosti rizičnog ponašanja u saobraćaju.
3. U cilju bržeg i efikasnijeg rješavanja eventualnih problema u prometu ostvariti konstruktivnu komunikaciju sa drugim nadležnim subjektima iz ove oblasti.
4. Nadzor i kontrola rada svih zaposlenika koristeći sva raspoloživa savremena sredstva i metode upravljanja kadrovima i rezultatima koje ostvaruju.
5. Profesionalnost, etičnost i standardizacija u postupanju svih zaposlenika u izvršavanju dodijeljenih poslova i zadataka.
6. Ocjenjivanje i unapređenje rada svih zaposlenika.
7. Osigurati ažurno vođenje evidencija i operativnu upotrebu u procesu razmjene podataka sa drugim subjektima.
8. Nastaviti implementirati norminarne standarde u oblasti zaštite ličnih i tajnih podataka.

C) OPERATIVNI CILJEVI

Tokom 2014. godine Policija razvijanjem definisanih aktivnosti planira ostvariti slijedeće operativne ciljeve.

- Smanjiti ukupan broj saobraćajnih nezgoda u odnosu na višegodišnji prosjek za 10%;
- Povećati nivo prosječne efikasnosti u sprečavanju saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom za 10%;
- Povećati nivo prosječne efikasnosti u sprečavanju saobraćajnih nezgoda sa lako povrijeđenim licima za 5%;
- Povećati nivo prosječne efikasnosti u sprečavanju saobraćajnih nezgoda sa teško povrijeđenim licima 5%;
- Povećati nivo prosječne efikasnosti u sprečavanju saobraćajnih nezgoda sa smrtnim posljedicama u odnosu na višegodišnji prosjek za 5% ;
- Povećati nivo prosječne efikasnosti u istraživanju prekršajnih delikata po nepoznatom počiniocu za 5%;
- Povećati nivo prosječne efikasnosti u istraživanju krivičnih delikata po nepoznatom počiniocu za 5%.
- Povećati broj krivično obavještajnih informacija koje su rezultirale rasvjetljavanjem krivičnih djela za 50% .

D) ODGOVORNE JEDINICE I PODRŠKA

Za realizaciju projektovanih ciljeva odgovorna je Jedinica saobraćajne policije, a podršku u ostvarenju istih pružat će: Jedinica opšte policije, Jedinica kriminalističke policije, Jedinica za podršku, Operativno komunikacijski centar i Jedinica za profesionalne standarde, preduzimajući mjere iz svoje nadležnosti.

E) OBRAZLOŽENJE

Ostvarenjem operativnih ciljeva unaprijedit će se stanje opšte sigurnosti u saobraćaju i zaštita lične i imovinske sigurnosti građana i ugled Policije u javnosti.

F) PROCJENA RIZIKA

Rizici za realizaciju navedenih ciljeva postoje i isti su u korelaciji sa:

- stepenom efikasnosti drugih subjekata društva koji imaju značajnu ulogu i odgovornost u sektoru opšte sigurnosti (institucije vlasti, agencije, mediji, javnost, Savjet za bezbjednost saobraćaja i drugo),
- stanjem saobraćajne infrastrukture.

V. KRIMINALITET

A) OCJENA STANJA ZA 2013. GODINU

U oblasti kriminaliteta aktealni trendovi se ogledaju u sledećim činjenicama:

- Smanjen broj kaznenih djela u odnosu na prethodnu godinu i višegodišnji prosjek.
- Ostvarena veća efikasnost u istraživanju kaznenih djela u odnosu na višegodišnji prosjek.
- U strukturi kaznenih djela dominiraju kaznena djela koja spadaju u imovinske delikte.

B) PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I SEKTORI PRIORITETNOG DJELOVANJA U 2014. GODINI

1. U skladu sa vlastitim Akcionim planovima planirati i realizovati aktivnosti koje imaju za cilj povećanje stepena efikasnosti Policije Brčko distrikta BiH u borbi protiv organizovanog kriminala i korupcije.
2. Nastaviti jačanje kapaciteta sa fokusom na kriminalističko obavještajnu analizu, regrutovanje informanata i standardizaciju u primjeni posebnih istražnih radnji.
3. Intenzivirati aktivnosti na kriminalističko obavještajnom istraživanju svih pojava u vezi sa radikalizmom i ekstremizmom koji vode ka terorizmu.
4. Sistematski i kontinuirano, a na osnovu analitičkih pokazatelja o kriminogenim žarištima i mikropodručjima mogućih izvršenja krivičnih djela, poduzimati operativno – taktičke aktivnosti sa ciljem proaktivnog prikupljanja informacija o mogućem izvršenju krivičnih djela od strane podjedinaca ili organizovanih grupa.
5. Kroz zajedničke planske aktivnosti (međunarodnog, regionalnog i državnog karaktera) provoditi združene akcije u borbi protiv teškog i organizovanog kriminala.
6. Nastaviti istraživati nerasvjetljena krivična djela iz ranijeg perioda.
7. Ostvariti operativnu kontrolu nad licima koja su evidentirana kao počinioci krivičnih djela ili su višestruki povratnici u tome, kao i svih bezbjednosno interesantnih lica.
8. Nadzor i kontrola rada svih zaposlenika koristeći sva raspoloživa sredstva i metode upravljanja kadrovima i rezultatima koje ostvaruju.
9. Profesionalnost, etičnost i standardizacija u postupanju svih zaposlenika u izvršavanju dodijeljenih poslova i zadataka.
10. Ocjenjivanje i unapređenje rada svih zaposlenika.
11. Zaštita ličnih i tajnih podataka.
12. Obzirom na značaj operativnih baza podataka osigurati ažurno vođenje istih i operativnu upotrebu u procesu razmjene podataka sa drugim policijskim agencijama u BiH.

C) OPERATIVNI CILJEVI

Policija razvijanjem definisanih aktivnosti planira ostvariti slijedeće operativne ciljeve.

❖ SMANJENJE KRIMINALITETA

- Povećati nivo prosječne efikasnosti u sprečavanju krivičnih djela u odnosu na višegodišnji prosjek za 10%;
- Zadržati nivo prosječne efikasnosti u sprečavanju krivičnih djela ubistva u odnosu na višegodišnji prosjek ;
- Povećati nivo prosječne efikasnosti u sprečavanju krivičnih djela ugrožavanja bezbjednosti i izazivanja opšte opasnosti u odnosu na višegodišnji prosjek za 10%;
- Povećati nivo prosječne efikasnosti u sprečavanju krivičnih djela razbojništava i razbojničkih krađa u odnosu na višegodišnji prosjek 10%;
- Povećati nivo prosječne efikasnosti u sprečavanju krivičnih djela otuđenje putničkih motornih vozila u odnosu na višegodišnji prosjek za 10%;
- Zadržati nivo prosječne efikasnosti u sprečavanju krivičnih djela silovanja u odnosu na višegodišnji prosjek;
- Povećati nivo prosječne efikasnosti u sprečavanju krivičnih djela krađa i teških krađa u odnosu na višegodišnji prosjek za 10%.

❖ ISTRAŽIVAČKA EFIKASNOST

- Povećati nivo prosječne efikasnosti u rasvjetljavanju ukupno prijavljenih krivičnih djela za 2%;
- Povećati nivo prosječne efikasnosti u rasvjetljavanju prijavljenih krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu za 2%;
- Ostvariti nivo prosječne efikasnosti u rasvjetljavanju krivičnih djela ubistava;
- Održati kontinuitet u istraživanju neriješenih teških krivičnih djela iz prethodnog perioda;
- Povećati nivo prosječne efikasnosti u rasvjetljavanju krivičnih djela ugrožavanja bezbjednosti i izazivanja opšte opasnosti za 10%;
- Povećati nivo prosječne efikasnosti u rasvjetljavanju krivičnih djela razbojništava i razbojničkih krađa za 10%;
- Povećati nivo prosječne efikasnosti u rasvjetljavanju krivičnih djela teška tjelesna povreda za 10%;
- Ostvariti nivo prosječne efikasnosti u rasvjetljavanju krivičnih djela silovanja;
- Ostvariti nivo prosječne efikasnosti u istraživanju oblasti zloupotreba droga (krivično djelo „Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga“);
- Ostvariti prosjek otvorenih istraga privrednog kriminala i korupcije.

D) ODGOVORNE JEDINICE I PODRŠKA

Za realizaciju projektovanih ciljeva koji se odnose na smanjenje broja navedenih oblika kriminaliteta odgovorna je Jedinica opšte policije, a podršku u ostvarenju istih pružat će: Jedinica saobraćajne policije, Jedinica za podršku, Operativno komunikacijski centar i Jedinica kriminalističke policije, preduzimajući mjere iz svoje nadležnosti.

Za realizaciju projektovanih ciljeva koji se odnose na povećanje stope efikasnosti u istraživanju navedenih oblika kriminaliteta je odgovorna Jedinica kriminalističke policije, a podršku u ostvarenju istih pružat će: Jedinica opšte policije, Jedinica saobraćajne policije, Operativno komunikacijski centar i Jedinica za podršku preduzimajući mjere iz svoje nadležnosti.

E) OBRAZLOŽENJE

Ostvarenjem ovih programskih ciljeva unaprijedit će se stanje sigurnosti i osjećaj građana u vezi sa tim.

F) PROCJENA RIZIKA

Rizici za realizaciju navedenih ciljeva postoje i isti su u korelaciji sa:

- etiološkim faktorima,
- stepenom efikasnosti drugih subjekata društva koji imaju značajnu ulogu i odgovornost u sektoru opšte sigurnosti (institucije i organi vlasti, agencije, mediji, javnost i drugo.).

VI. PROFESIONALNI STANDARDI

A) OCJENA STANJA ZA 2013. GODINU

Strateški plan Policije Brčko distrikta BiH i Program rada Policije Brčko distrikta BiH sa projekcijama učinkovitosti za 2013. godinu, naročito u dijelu koji se odnosi na obavezu prioritarnog poštivanja ljudskih prava i sloboda i očuvanja profesionalnog integriteta u radu Policije, te Akcijski plan sprječavanja i otkrivanja korupcije u Policiji, bili su matrica za preduzimanje aktivnosti u oblasti profesionalnih standarda Policije.

U promatranom razdoblju u oblasti profesionalnih standarda aktuelni trendovi se ogledaju u sljedećim činjenicama:

- Povećanje broja slučajeva po kojima je postupala Jedinica za profesionalne standarde u okviru kojih nisu zabilježeni slučajevi ozbiljnijeg kršenja ljudskih prava i sloboda;
- Povećanje predstavljanja i žalbi građana na postupanje Policije;
- Smanjenje broja unutarnjih istraga;
- Smanjenje broja neformalnog razrješenja predstavljanja i žalbi građana.

B) PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I SEKTORI PRIORITETNOG DJELOVANJA U 2014. GODINI

1. Unaprijediti profesionalizam, etičnost, učinkovitost i standarde u postupanju i ponašanju zaposlenika Policije.
2. Podići razinu odgovornosti zaposlenika Policije za poštivanje ljudskih prava i sloboda u postupanju prema građanima.
3. Podići razinu odgovornosti zaposlenika Policije za ponašanje prema kolegama.
4. Jačati integritet zaposlenika i Policije Brčko distrikta kao institucije.
5. Analiza i dogradnja procjene stepena i oblika koruptivne osjetljivosti svih segmenata u funkcionisanju Policije i primjena antikorupcijske politike i pravila ponašanja.
6. Kontrola i inspekcija funkcioniranja svih segmenata Policije s ciljem prikupljanja činjenica i dokaza o eventualnoj koruptivnoj sklonosti i ponašanju zaposlenika Policije.
7. Istraživati, dokumentirati i procesuirati eventualna koruptivna postupanja uposlenika Policije.
8. Animirati građane za prijavu nezakonitog, nepravilnog, neprofesionalnog i neetičnog ponašanja i postupanja zaposlenika Policije.
9. Nadzor i kontrola rada svih zaposlenih koristeći sva raspoloživa sredstva i metode upravljanja kadrovima i rezultatima koje ostvaruju.
10. Nastaviti provoditi standarde dostignute u oblasti provjere poznavanja propisa, fizičke spremnosti i vještina gađanja oružjem.
11. Ocjenjivanje i unapređenje rada svih zaposlenika.

12. Poštivanje propisa i zaštita osobnih i tajnih podataka i ostvarivanje potpune saradnje sa institucionalnim tijelima u cilju provođenja demokratskog građanskog, političkog i sudskog nadzora i kontrole policijskog djelovanja.
13. Obzirom na značaj operativnih baza podataka osigurati ažurno vođenje istih i operativnu upotrebu u procesu razmjene podataka sa drugim policijskim agencijama u BiH.
14. Nastaviti implementirati normirane standarde u oblasti zaštite osobnih i tajnih podataka.

C) OPERATIVNI CILJEVI

Tijekom 2014. godine Policija razvijanjem definiranih aktivnosti planira ostvariti slijedeće operativne ciljeve.

- Povećati broj unutrašnjih internih postupaka u odnosu na višegodišnji prosjek za 5%;
- Povećati broj izvršenih inspekcijskih pregleda i izvršenih kontrola u odnosu na prethodnu godinu za 20%;
- Povećati broj slučajeva istraživanja korupcije u policiji.

D) ODGOVORNE JEDINICE I PODRŠKA

Za realizaciju projektovanih ciljeva odgovorna je Jedinica za profesionalne standarde, a podršku u ostvarenju istih pružat će joj sve druge organizacijske jedinice poduzimajući mjere iz svoje nadležnosti.

E) OBRAZLOŽENJE

Realizacijom programskih ciljeva u ovoj oblasti ostvarit će se željeni efekt unapređenja profesionalizma, etičnosti, efikasnosti i standarda rada zaposlenika Policije, te efikasnost borbe protiv korupcije, što će za posljedicu imati unapređenje ugleda i povjerenja Policije u javnosti.

F) PROCJENA RIZIKA

- Rizici za realizaciju ciljeva postoje i u direktnoj su korelaciji sa:
- razinom odlučnosti menadžmenta operativnih jedinica na planu implementacije Etičkog kodeksa,
 - sposobnosti operativnih kapaciteta Policije za efikasno istraživanje "interne korupcije".

VII. EDUKACIJA

A) OCJENA STANJA ZA 2013. GODINU

Uprkos ograničavajućim faktorima u oblasti edukacije, kao što su nepopunjenost radnog mjesta Stručni savjetnik šefa Policije za poslove stručnog obrazovanja i usavršavanja policijskih službenika, prioritetnog određenja za provođenje policijskih aktivnosti u cilju sprečavanja kažnjivih ponašanja i drugo, kontinuirano i planski se vršila edukacija policijskih službenika sukladno vlastitom Programu stručnog usavršavanja policijskih službenika Policije Brčko distrikta BiH za 2013. godinu. Za realizaciju navedenog Programa, pored korištenja vlastitih kapaciteta, angažirani su i eminentni stručnjaci iz predmetnih oblasti policijskih akademija i drugih institucija.

Unapređenje specijalističkih znanja vršeno je kroz različite vidove naobrazbe u Bosni i Hercegovini i inozemstvu. Tokom 2013. godine Policija je nastavila suradnju s institucijama Europske unije u ovoj oblasti kroz TAIEX program u okviru čega su organizirana dva seminara na

kojima su bili predavači eminentni stručnjaci iz Europske unije. Na navedenim seminarima su pored predstavnika Policije, sudjelovali i predstavnici drugih agencija za provođenje zakona iz BiH.

B) PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I SEKTORI PRIORITETNOG DJELOVANJA U 2014. GODINI

U promatranom razdoblju nastaviti sa programom edukacije cjelokupnog sastava Policije u cilju jačanja stručnosti i vještina za obavljanje redovnih policijskih poslova i zadataka.

1. Kontinuirano i sustavno provoditi edukaciju policijskih službenika iz oblasti policijskog djelovanja s ciljem stjecanja novih i unapređenja postojećih znanja, vještina i sposobnosti istih.
2. Nastaviti proces usavršavanja policijskih službenika iz oblasti primjenjene komunikologije (službena jezička komunikacija, adekvatna kultura komunikacije, adekvatno ponašanje u predkonfliktnim i konfliktnim situacijama, suosjećanje sa žrtvom i slično).
3. Uz pomoć i podršku Evropske komisije u okviru TAIEX programa, vršiti specijalističku edukaciju policijskih službenika iz oblasti visoko-tehnološkog kriminala, finansijskih istraga, zloupotreba droga, upravljanja kriznim situacijama i slično u vidu treninga, seminara i studijskih posjeta.
4. U skladu sa budžetskom pretpostavkom izvršiti popunu upražnjene pozicije Stručni savjetnik šefa Policije za poslove stručnog obrazovanja i usavršavanja policijskih službenika.

C) OPERATIVNI CILJEVI

Tokom 2014. godine Policija razvijanjem definisanih aktivnosti planira ostvariti slijedeće operativne ciljeve.

- Unaprijediti standarde profesionalnog postupanja policijskih službenika.
- Unaprijediti sposobnosti policijskih službenika za prikupljanje i obradu krim. obavještajnih informacija iz sektora organizovanog kriminala, kompjuterskog kriminala, korupcije i terorizma;
- Unaprijediti sposobnosti policijskih službenika za vođenje finansijskih istraga;
- Unaprijediti komunikološke vještine policijskih službenika;
- Unaprijediti vještine i sposobnost policijskih službenika za efikasno postupanje u vanrednim prilikama.

D) ODGOVORNE JEDINICE I PODRŠKA

Kabinet šefa Policije Brčko distrikta BiH do popune pozicije je odgovoran za ostvarenje navedenih operativnih ciljeva, a podršku u ostvarenju tih ciljeva pružit će mu menadžmenti drugih organizacione jedinica preduzimajući mjere iz svoje nadležnosti.

E) OBRAZLOŽENJE

Realizacijom programskih ciljeva u ovoj oblasti ostvariće se željeni efekat na unapređenju operativnih i istražnih sposobnosti policijskih službenika.

F) PROCJENA RIZIKA

Rizik za realizaciju ovih ciljeva postoji i u direktnoj korelaciji je sa budžetskim pretpostavkama.

VIII. INFORMISANJE JAVNOSTI

A) OCJENA STANJA ZA 2013. GODINU

Policija je i tokom 2013. godine nastavila pozitivan trend prezentacije svih aktivnosti i rezultata Policije što je doprinijelo unapređenju saradnje i povjerenja građana u istu.

B) PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I SEKTORI PRIORITETNOG DJELOVANJA U 2014. GODINI

1. Nastaviti razvijati sve oblike suradnje s medijima i primjenjivati ostvarene standarde u ovoj oblasti s ciljem adekvatnog, zakonitog i objektivnog informiranja javnosti.
2. Zajedno sa predstavnicima medija razvijati medijske projekata koji imaju za cilj izvorne prezentacije postupanja policijskih službenika. Također, u planiranom periodu inicirati i podržati medijske opservacije na određene društveno negativne događaje i pojave, a koje u osnovi mogu imati direktnu i indirektnu vezu sa sigurnošću zajednice (problem nasilja u porodici, maloljetničke delikvencije, narkomanije, problem ekologije, bezbjednosne kulture i slično).
3. Organizirati kvartalne, polugodišnje i godišnje press konferencije na kojima će se vršiti prezentacija ostvarenih postignuća Policije.
4. Provoditi dostignute standarde u komunikaciji sa građanima putem web stranice Policije.

C) OPERATIVNI CILJEVI

Tokom 2014. godine Policija razvijanjem definisanih aktivnosti planira ostvariti slijedeće operativne ciljeve.

- Unaprijediti medijske prezentacije rada Policije i kvalitete istupa u javnosti zaposlenika Policije;
- Unaprijediti informiranje građana putem web stranice Policije, sa akcentom na uputstva i savjete.

D) ODGOVORNE JEDINICE I PODRŠKA

Kabinet šefa Policije - Stručni savjetnik šefa Policije za poslove informiranja je odgovoran za ostvarenje navedenog operativnog cilja, a podršku u ostvarenju tog cilja pružit će mu menadžmenti drugih organizacionih jedinica preduzimajući mjere iz svoje nadležnosti.

E) OBRAZLOŽENJE

Realizacijom programskih ciljeva u ovoj oblasti ostvariće se željeni efekat na unapređenju ugleda i povjerenja Policije u javnosti.

F) PROCJENA RIZIKA

Rizik za realizaciju ovog cilja postoji i u korelaciji je sa budžetskim pretpostavkama.

IX. ADMINISTRATIVNI POSLOVI, PODRŠKA I LOGISTIKA

A) OCJENA STANJA ZA 2013. GODINU

Pored postojećih zakonskih rješenja tenderske procedure, Policija je ostvarila zadovoljavajuće rezultate u sektoru administracije kao dijelu podrške prema operativnim jedinicama i servisiranju građana.

B) PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I SEKTORI PRIORITETNOG DJELOVANJA U 2014. GODINI

1. Održati ostvareni standard realizacije u pružanju administrativnih usluga građanima.
2. Planiranje Budžeta i efikasna realizacija finansijskih sredstava iz operativnog i budžeta kapitalnih potreba.
3. Dogradnja sistema internih kontrola.
4. Dogradnja sistema kontrole kratanja i korištenja radnog vremena.
5. Podrška vladinom odjelu koji je nositelj realizacije projekta izgradnje nove zgrade Policije.
6. Podrška u implementaciji informacionog sustava za operativne potrebe i sustava za upravljanje dokumentima.
7. Profesionalnost, etičnost i standardizacija u postupanju svih zaposlenika u izvršavanju dodijeljenih poslova i zadataka.
8. Ocjenjivanje i unapređenje rada svih zaposlenika.
9. Osigurati ažurno vođenje evidencija i operativnu upotrebu u procesu razmjene podataka sa drugim subjektima.
10. Nastaviti implementirati normirane standarde u oblasti zaštite osobnih i tajnih podataka.

C) OPERATIVNI CILJEVI

Tokom 2014. godine Policija razvijanjem definisanih aktivnosti planira ostvariti slijedeće operativne ciljeve.

- Unaprijediti efikasnost realizacije definisanih kapitalnih projekata administrativne i logističke podrške.
- Unaprijediti razvoj svih aspekata informatizacije radnih procesa u Policiji sa akcentom na povećanje operativne efikasnosti policijskih jedinica;
- Izgraditi informatičke aplikacije i profile za direktnu komunikaciju građana sa Policijom
- Ostvariti dostignuti nivo ažurnosti rješavanja građanskih prava iz nadležnosti administracije.

D) ODGOVORNE JEDINICE I PODRŠKA

Jedinica za administrativne poslove je odgovorna za ostvarenj navedenih operativnog ciljeva u ovoj oblasti, a podršku u ostvarenju tih ciljeva pružat će joj druge organizacijske jedinice poduzimajući mjere iz svoje nadležnosti.

E) OBRAZLOŽENJE

Realizacijom programskih ciljeva u ovoj oblasti ostvarit će se željeni efekat na unapređenju efikasnosti operativnih jedinica kroz logističku podršku Jedinice za administrativne poslove.

F) PROCJENA RIZIKA

Rizici za realizaciju ovih ciljeva postoje u određenoj mjeri i u zavisnosti su od:

- stanja budžeta za 2014. godinu,
- dinamike tenderske realizacije projekata.

X. KADROVI

A) OCJENA STANJA ZA 2013. GODINU

U skladu sa postojećim Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Policiji Brčko distrikta BiH ukupan broj zaposlenih na dan 31.12.2013. godine je 302 od kojih su 256 policijski službenici, a 46 su državni službenici ili namještenici. Od ukupnog broja zaposlenih 263 ili 87,09% su muškarci, a 39 ili 12,91% su žene, od kojih je 70 završilo visoku stručnu spremu, 21 višu stručnu spremu, 206 srednju stručnu spremu i 5 osnovnu školu.

Nacionalna struktura zaposlenih u Policiji Brčko distrikta BiH na dan 31.12.2013. je sljedeća:

- 124 zaposlenika ili 41.06 % su Srbi,
- 123 zaposlenika ili 40.73% su Bošnjaci,
- 52 zaposlenika ili 17,22% su Hrvati,
- 1 zaposlenika ili 0,33 su Romi,
- 2 zaposlenika ili 0,66% su neopredijeljeni.

U skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Brčko distrikta BiH i Zakonom o državnoj službi u organima uprave Brčko distrikta BiH tijekom 2013. godine umirovljena su dva policijska službenika, dok nije bilo umirovljenih državnih službenika.

B) PROGRAMSKE AKTIVNOSTI I SEKTORI PRIORITETNOG DJELOVANJA U 2014. GODINI

1. Pripremati i obrađivati podatke o zaposlenicima Policije Brčko distrikta BiH za potrebe funkcionalnog i efikasnog odvijanja kadrovskih poslova u Policiji Brčko distrikta BiH.
2. Podrška drugim odgovarajućim tijelima iz domena kadrovskih poslova (Pododjel za ljudske resurse, Komisija za unapređenja, Odbor za zapošljavanje, Disciplinska komisija itd.).
3. Profesionalnost, etičnost i standardizacija u postupanju svih zaposlenika u izvršavanju dodijeljenih poslova i zadataka.
4. Osigurati ažurno vođenje evidencija i operativnu upotrebu u procesu razmjene podataka sa drugim subjektima.
5. Nastaviti implementirati normirane standarde u oblasti zaštite osobnih i tajnih podataka.

C) OPERATIVNI CILJ

Tokom 2014. godine Policija razvijanjem definiranih aktivnosti planira ostvariti slijedeći operativni cilj.

- Unaprijediti efikasnost obrade i upravljanja podacima iz personalnog dosijea policijskih službenika, državnih službenika i namještenika, te profesionalnog kretanja unutar stukture Policije (zasnivanje radnog odnosa, promjena radnog mjesta, prestanak radnog odnosa).

D) ODGOVORNE JEDINICE I PODRŠKA

Kabinet šefa Policije - Viši stručni saradnik za kadrovske poslove i stručni referent za kadrovske poslove

E) OBRAZLOŽENJE


Realizacijom aktivnosti u ovoj oblasti ostvarit će se željeni efekat na unapređenju učinkovitosti upravljanja kadrovskim resursima i efikasnosti u radu zaposlenika i jedinica u cjelini.

F) PROCJENA RIZIKA

Rizici za realizaciju ovih ciljeva postoje i direktno su vezani za iskazani kvalitet u procesu rukovođenja od strane menadžmenta jedinica (inovativnost, kreativnost, kontinuiranost, pravilnost, odlučnost i dr.).

Broj: 14.05-04.12-2010/14

Datum, 10.01.2014. godine



**ŠEF POLICIJE
BRČKO DISTRIKTA BIH**

Goran Lujčić



Broj: 05-50-1-873/14
Sarajevo, 10.6.2014. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIJELIČNI: 10.06.2014			
Organizaciona jedinica	Klasifikacioni broj	Redni broj	Drugi broj
01-50-1-15-69/14			

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH

- Zastupnički dom -

SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje – dostavlja se

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 100. sjednici održanoj 10.6.2014. godine, utvrdilo je Odgovor na zastupničko pitanje koje je postavio Denis Bećirović, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

U privitku prosjeđujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja zastupniku.

S poštovanjem,

GENERALNI TAJNIK
Zvonimir Kalleša



**BOSNA I HERCEGOVINA
VIJEĆE MINISTARA**

Broj: 05-07-1-873/14
Sarajevo, 10.6.2014. godine

Dr. Denis Bećirević, poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, je na 64. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 13. marta 2014. godine, postavio poslaničko pitanje sljedeće sadržine:

„Da li je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice sačinilo spisak građana BiH koji, još uvijek, 19 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, ne mogu da ostvare svoje pravo na povrat i uživanje privatne imovine? Ako jeste, tražim da mi se dostavi spisak tih građana sa sljedećim podacima: ime i prezime, općina, tačna adresa i podatak koji je organ, institucija ili osoba odgovorna za kršenje elementarnog ljudskog prava na uživanje privatne imovine?“

Na postavljeno pitanje, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine je na 100. sjednici održanoj 10.6.2014. godine, utvrdilo sljedeći

ODGOVOR

U skladu sa *Zakonom o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine*, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, pored ostalog, nadležno je za:

- provođenje Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, kao i praćenje i nadzor provođenja tog Aneksa;
- kreiranje i provođenje politike BiH u oblasti povratka izbjeglica i raseljenih osoba u BiH, projekata rekonstrukcije, i osiguranja drugih uslova za održiv povratak;
- koordiniranje, usmjeravanje i nadzor u okviru Komisije za izbjeglice i raseljene osobe, aktivnosti entiteta i drugih institucija u BiH odgovornih za provođenje politike u ovoj oblasti;
- sve ostale aktivnosti propisane Zakonom, i/ili koje se odnose na provođenje Aneksa VI i VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH.

Također, Ministarstvo je nadležno za sve podatke koje cijeni relevantnim u skladu sa svim važećim standardima o zaštiti podataka, te prikupljanje, sistematiziranje, publikovanje i distribuiranje svih podataka iz nadležnosti Ministarstva.

U okviru svojih nadležnosti, Ministarstvo raspolaže sljedećim bazama podataka koje izdvajamo kao relevantne za postavljeno pitanje:

1. Baza podataka o implementaciji imovinskih propisa u BiH koja je na osnovu Memoranduma o razumijevanju sa Komisijom za imovinske zahtjeve izbjeglica i raseljenih osoba (CRPC) ustupljena Ministarstvu 2005. godine, nakon isteka mandata CRPC-a.

Ova baza podataka sadrži informacije o uvođenju u posjed imovine i stanarskih prava za 214.548 pojedinačnih podnositelja zahtjeva i sadrži sljedeće podatke kako su izvorno uneseni, i to:

- Prezime /ime roditelja/ i ime vlasnika ili nosioca stanarskog prava (NSP) zapečaćene ili imovine vraćene u posjed;
- JMB NSP-a ili vlasnika zapečaćene ili imovine vraćene u posjed;

- Puna adresa zapečaćene ili stambene jedinice vraćene u posjed (općina, mjesto, prijeratni naziv ulice, sadašnji naziv ulice, prijeratni broj kuće ili stana, sadašnji broj kuće ili stana, poštanski broj);
- Vrsta imovine (kuća, društveni stan, privatni stan);
- Datum obavještanja NSP-a ili vlasnika da je imovina ispražnjena i/ili zapečaćena;
- Datum kada je imovina zapečaćena;
- Datum kada je NSP ili vlasnik uveden u posjed;
- Broj zahtjeva;
- Datum podnošenja zahtjeva upravnom organu;
- Broj rješenja upravnog organa;
- Datum rješenja upravnog organa;
- Broj odluke CRPC-a (ukoliko postoji);
- Puna adresa privremenog boravka NSP-a ili vlasnika koji se vraća u svoju imovinu (država, grad, naziv ulice, broj kuće ili stana);
- Ostale bilješke (trebaju uključiti sve detalje koji su na raspolaganju; kao što su ime, očevo ime, sadašnja adresa prijeratnog NSP-a ili vlasnika privremenog smještaja)

U bazi je, također, označena uslovnost imovine (uništena, obnovljena, useljiva), a evidentirano je 161.614 slučajeva neuseljive imovine, te 6.350 stambenih jedinica koje su obnovljene.

Ovaj popis informacija odnosi se na podatke koje su općinski organi bili dužni dostavljati u skladu sa *Uputstvom o razmjeni informacija o zapečaćenoj i imovini na kojoj su nosioci stanarskog prava ili vlasnici uvedeni u posjed* ali ne znači nužno da svaki registrirani povrat imovine sadrži sve navedene podatke. U zavisnosti od nivoa poštivanja propisanih obaveza od strane nadležnih općinskih organa kao i od razvijenosti kapaciteta u pojedinim općinama, obim i kvalitet dostavljenih informacija u velikoj mjeri u praksi varira od slučaja do slučaja.

2. Baza podataka o potencijalnim korisnicima pomoći za obnovu stambenih jedinica u svrhu povratka

U cilju utvrđivanja potreba za rekonstrukciju i povratak, identificiranja prioriternih područja povratka i planiranja aktivnosti na suštinskom okončanju procesa povratka u BiH, kroz osiguravanje jednoobrazne i usklađene realizacije ciljeva Aneksa 7. Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini na cijeloj teritoriji BiH, polovinom 2004. godine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, javno je pozvalo sve izbjeglice iz BiH, raseljene osobe u BiH i povratnike koji ispunjavaju opće kriterije za dobivanje pomoći utvrđene Zakonom o izbjeglicama iz BiH i raseljenim osobama u BiH - da podnesu prijave za registriranje potencijalnih korisnika pomoći za rekonstrukciju i povratak.

Izuzetno je važno istaknuti da je registriranje trajan i dinamičan proces koji ostaje otvoren na neodređeno vrijeme.

Ova baza nastala je kao rezultat višemjesečnih napora Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice na promoviranju, potsticanju i pomaganju strateških opredjeljenja u pravcu centraliziranja politika i njihovog koordiniranja s jedne strane i decentraliziranog implementiranja projekata kroz trajan prijenos nadležnosti u primjeni procedura vezanih za povratak i reintegriranje, sa državnog na općinski nivo uprave, s druge strane.

Sektor za izbjeglice, raseljene osobe, readmisiju i stambenu politiku pri ovom Ministarstvu, osigurao je da se sve pristigle prijave evidentiraju i za službene potrebe obrađuju.

U skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama, izvještaji koji sadrže statistike (brojčane pokazatelje) javno su dostupni, za razliku od osobnih podataka, koji su zaštićeni i koriste se u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama.

Dakle, za razliku od statističkih izvještaja, detaljnim pregledima tj. listama potencijalnih korisnika se ne može pristupiti jer sadrže personalne podatke. Pristup ovim podacima ograničen je na općinu povratka/rekonstrukcije, čijem osoblju ovlaštenom od strane načelnika je dodijeljeno korisničko ime i lozinka za rad na web aplikaciji koju održava ovo Ministarstvo.

Prosljeđivanjem obrazaca na lokalitete povratka i sadržajno je cjelokupan proces prenesen u vlasništvo općinskim organima, još 2008. godine.

U ovoj bazi podataka evidentirane su informacije o 49.675 porodica, sveukupno 163.602 osoba, koje su dostavile svoje zahtjeve za registriranje prijava za dobivanje pomoći u obnovi stambenih jedinica u svrhu povratka, a naročito:

- Podaci o vlasniku/nositelju stanarskog prava
- Podaci o članovima povratničke porodice
- Podaci o stambenoj jedinici vlasnika/nositelja stanarskog prava
- Podaci o sadašnjem mjestu boravka povratničke porodice
- Podaci o vrsti smještaja/boravku
- Podaci o pripadnosti vlasnika/NSP i članova domaćinstva određenim skupinama

3. Baza podataka o raseljenim osobama u BiH

Prvi popis raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini proveden je krajem 2000. godine, kada je evidentirano ukupno 185.233 porodica, svega 557.275 raseljenih osoba.

Ovaj popis sa svim personalnim podacima, uključujući i informacije vezane za razloge nevraćanja u prijeratna mjesta prebivališta, veoma često izuzetno osjetljive prirode, unesen je u elektronsku formu u oba entiteta i Brčko distriktu BiH, nakon čega nadležni organi vrše redovno ažuriranje podataka.

Na osnovu razmjene informacija, Ministarstvo koordinira aktivnosti, objedinjava entitetske baze, uključujući i Brčko distrikt i prema zadnjoj razmjeni, raspolaže podacima za ukupno 38.894 raseljene porodice, odnosno 117.954 raseljenih.

Kombiniranjem pokazatelja iz Baze podataka o registriranim/potencijalnim korisnicima pomoći za obnovu i Baze podataka o raseljenim osobama u BiH, koje se koriste kao najpouzdaniji pokazatelji potreba - u Revidiranoj strategiji Bosne i Hercegovine za provedbu Aneksa VII Dejtonskog mirovnog sporazuma identificirano je da okvirno oko 45.000 zahtjeva za rekonstrukcijom stambenih jedinica još uvijek nije riješeno.

Podaci za 6.495 porodica koje su aplicirale iz inostranstva, sveukupno 23.069 izbjeglica iz BiH, preneseni su u ovu procjenu na osnovu individualnih prijava nositelja domaćinstava i izjava da je njihova prijeratna imovina uništena/neuslovna i da im je potrebna pomoć u obnovi u svrhu povratka.

Međutim, analizirajući podatke o prijeratnom i sadašnjem stanju stambenih jedinica raseljenih osoba u statusu, evidentno je da za određene raseljene porodice nije moguće iznaći trajna rješenja problema raseljavanja kroz obnovu i/ili dogradnju njihovih prijeratnih domova. Razlozi se prepoznaju, prije svega, u okolnostima da mnoge raseljene porodice u statusu ne žele da se vrate u svoja prijeratna mjesta prebivališta (8.077 porodica, ukupno oko 25.500 raseljenih osoba u statusu), zatim, veliki broj njih nije imalo stambenu jedinicu u vlasništvu ili stanarsko pravo 1991. godine, itd., a to predstavlja ključne kriterije za utvrđivanje potencijalnih korisnika pomoći za obnovu u svrhu povratka.

Nadalje, kada je u pitanju imovina raseljenih osoba, za okvirno 28.500 porodica, odnosno oko 85.500 raseljenih osoba, koje žele da se vrate ili nisu sigurne u pogledu želje za povratak, trajna rješenja bi se mogla iznaći obnovom njihovih prijeratnih kuća i stanova i/ili dogradnjom za potrebe novonastalih porodica koje su u raseljeničkom statusu. Ovdje treba imati na umu da su obuhvaćene samo porodice u formalno-pravnom statusu, odnosno one porodice čiji je status potvrđen u reviziji brojčanog stanja i statusa raseljenih osoba u BiH.

Rezimirano, pored podataka o građanima koji su ostvarili pristup pravu na povrat, uključujući i pravo na obnovu imovine, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH ima imena, prezimena, općine i tačne adrese izbjeglica, raseljenih osoba i povratnika, koji i nakon 19 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma ne mogu da ostvare svoje pravo na povrat i uživanje svoje imovine i prava. Ovim podacima Ministarstvo disponira, u skladu članom 1. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 49/06, 76/11 i 89/11), uz obavezu osiguranja zaštite ljudskih prava i osnovnih sloboda, a naročito prava na tajnost u pogledu obrade ličnih podataka njihovih nositelja.

Napominjemo, a kako je to u tekstu i pojašnjeno, u slučaju insistiranja na dostavi personalnih informacija, neophodno je prethodno pribavljanje saglasnosti Agencije za zaštitu ličnih podataka u Bosni i Hercegovini, osnovane pomenutim Zakonom. Ukoliko nadležna Agencija i da saglasnost za dostavu ovih ličnih podataka Parlamentarnoj skupštini BiH, napominjemo da se radi o oko 900 stranica A4 formata izvještaja za svakog uvaženog poslanika.

Po pitanju podataka o tome „*koji je organ, institucija ili osoba odgovorna za kršenje elementarnog ljudskog prava na uživanje privatne imovine*“, očitujemo se kako slijedi:

Odgovor na ovo pitanje zavisi od pojašnjenja u kojem je kontekstu ono postavljeno. Svjesni smo kako je u periodu od 1992. do 1995. godine, došlo do narušavanja prava na uživanje privatne imovine. Ovo su pitanje spominje i uređuje Aneksom VII (Sporazum o izbjeglicama i raseljenim osobama), Aneksom VI (Sporazum o ljudskim pravima) i Aneksom IV (Ustav BiH).

Poznate su odredbe navedenih Aneksa DMS koje se odnose na pravo na povrat imovine koja je oduzeta izbjeglicama i raseljenim osobama i koja se ne može vratiti. Također se zna da je odgovornost za ove poslove bila na CRPC-u, koja je na žalost svoj mandat završila 2003. godine, iako posao nije doveden do kraja. Pored toga, CRPC nije radio na svom mandatu u potpunosti, nego se opredjelio za formalno vraćanje posjeda nad u ratu oduzetom imovinom.

Ako se pitanje odnosi na to ko je danas odgovoran što izbjegle i raseljene osobe nemaju mogućnost da uživaju svoju privatnu imovinu, podsjećamo da je Parlamentarna skupština BiH usvojila Revidiranu strategiju za provedbu Aneksa VII DMS.

Strategijom se definiraju ciljevi i planiraju potrebne akcije i reforme u pravcu konačnog realiziranja odredbi Aneksa VII Općeg okvirnog sporazuma za mir u BiH (Sporazum o povratku izbjeglica i raseljenih osoba), i to: pravo na povratak, pravo na izbor drugog mjesta prebivališta i pravo na naknadu štete za imovinu koja se ne može vratiti raseljenim osobama i izbjeglicama.

Isto tako, spomenutim dokumentom identificirani su problemi i date brojne preporuke i prijedlozi mjera za unaprijeđenje stanja u oblastima sigurnosti, komunalne i socijalne infrastrukture, kao i na polju održivosti i reintegriranja povratnika u smislu pristupa pravima na zdravstveno osiguranje, obrazovanje, socijalnu zaštitu, penziono-invalidsko osiguranje itd.

Konkretnije, izdvajamo sljedeću preporuku vezanu za osiguranje sredstva za sanaciju uništenih i/ili neuslovnih stambenih jedinica u skladu sa propisanim minimumom stambenih uslova za sve one koji ispunjavaju kriterije za dobivanje pomoći za obnovu, uz davanje prednosti najugroženijim osobama, prije svega:

- povećanim izdvajanjem u proračunima svih nivoa vlasti u BiH i
- aktivnim pristupom međunarodnoj i domaćoj donatorskoj zajednici

U vezi sa ovom preporukom, posebno želimo istaknuti da je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH od usvajanja Revidirane Strategije za provedbu Aneksa VII DMS svake godine u svom zahtjevu da odobrenje sredstava iz budžeta institucija BiH blagovremeno iskazivalo potrebe za ostvarivanje prava iz Aneksa VII DMS.

Navedenim zahtjevima predloženo je da se, u skladu sa dinamičkim Planom za suštinsko okončanje procesa povratka do kraja 2014. godine, usvojenim od strane Vijeća ministara BiH i Parlamentarne skupštine BiH, osiguraju neophodna sredstva za okončanje procesa povratka.

Dodatno, tražili smo izdvajanje inicijalnog iznosa od 50 mil.KM za potrebe naknade štete za imovinu koja se ne može vratiti raseljenim osobama i izbjeglicama.

S tim u vezi, odgovornost za kršenje elementarnog prava na povrat i uživanje imovine vidimo u tome što se i pored deklarativne opredjeljenosti i riješenosti za suštinsku realizaciju ciljeva Aneksa VII DMS, u pogledu neophodnog finansiranja, ova se pitanja još uvijek drže na izuzetno niskom nivou u pogledu značaja i prioritiziranja.

Umjesto nedostajućih i traženih oko 260 mil.KM da bi se osigurala trajna rješenja i uživanje privatne imovine raseljenih i izbjeglih osoba, Zakonom o budžetu institucija BiH i međunarodnih obaveza BiH za 2014. godinu Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH su za finansiranje prava iz Aneksa VII DMS odobrena sredstva u iznosu 2 mil. KM. Ova se situacija ponavlja već godinama, a sigurno je da se bez značajnijih izdvajanja, ne može računati na dovršetak procesa u skoro vrijeme.

Vlade entiteta smanjuju iznose i izdvajanja za ove namjene, tako i Vlade kantona, a većina općina već odavno smatra da ova pitanja nisu iz njihove nadležnosti i praktično i nemaju izdvajanja za povratak, povrat imovine i obnovu.

Sve dok se ovim pitanjima ne počnu baviti sve nadležne državne institucije i dok te institucije ne počnu poštivati i realizirati planove koje su same usvojile, odgovornost će se prebacivati sa jednih na druge.



Broj: 05-50-1-874/14
Sarajevo, 22.5.2014. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO: 23.05.2014

Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01-50-1	15	64	14

PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BiH

- Zastupnički dom -

SARAJEVO

PREDMET: Odgovor na zastupničko pitanje – dostavlja se

Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 95. sjednici održanoj 20.5.2014. godine, utvrdilo je Odgovor na zastupničko pitanje koje je postavio Denis Bećirović, zastupnik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine.

U pritvku prosljeđujemo Odgovor radi njegovog dostavljanja zastupniku.

S poštovanjem,

GENERALNI TAJNIK
Zvonimir Kutleša



**BOSNA I HERCEGOVINA
VIJEĆE MINISTARA**

Broj: 05-07-1-874/14
Sarajevo, 20.5.2014. godine

Denis Bećirević, poslanik u Zastupničkom domu Parlamentarne skupštine BiH, na 64. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, održanoj 13.03.2014. godine, postavio je sljedeće predstavničko pitanje:

"Šta ste konkretno učinili na planu usvajanja Strategije za razvoj sistema infrastrukture kvaliteta i horizontalnih koordinacionih mehanizama, što je precizirano u Akcionom planu za adresiranje Mape puta?"

Na postavljeno zastupničko pitanje, Savjet ministara BiH je na 95. sjednici održanoj 20. 5. 2014. godine, utvrdilo slijedeći:

ODGOVOR

Uređivanje oblasti infrastrukture kvaliteta je u nadležnosti entiteta. Izrada predmetnog dokumenta zahtijeva da se ispuni niz pretpostavki, u smislu uključenja svih nivoa vlasti, od entitetskih do kantonalnih.

Dakle, o potrebi i načinu izrade strategije u ovoj oblasti nije moguće razgovarati sve dok se ne ispuni politički kriterijum koji je sadržan u Akcionom planu za adresiranje Mape puta, a koji se odnosi na uspostavljanje mehanizma koordinacije u oblasti evropskih integracija.



o/a-50-1

ly

Broj: 04-1044-1/14
Sarajevo, 22.04.2014. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO: 05-05-2014

Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Broj priloga
01-50-1-15		64	14

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNA I HERCEGOVINA
ZASTUPNIČKI DOM/
PREDSTAVNIČKI DOM
Predsjedavajući Predstavničkog doma
Dr. Milorad Živković
SARAJEVO

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje

Uz Vaš dopis broj: 01-a-50-1-15-64/14 od 13.03.2014. godine, zaprimljen u Agenciji za bankarstvo Federacije BiH, (u daljem tekstu: Agencija) dana 25.03.2014. godine, dostavili ste poslaničko pitanje uvaženog poslanika, gosp. Denisa Bećirovića, kojim od Agencije traži informaciju „Šta ste konkretno učinili i šta planirate u narednom periodu učiniti na polju zaštite korisnika kredita u Švicarskim francima“. U vezi sa navedenim ovim putem iznosimo sljedeće:

Od ukupnog kreditnog portfolia u FBiH 66% kredita je odobreno s valutnom klauzulom od čega se cca 97% odnosi na EUR, a cca 3% na Švicarske franke (CHF).

Kreditni sa valutnom klauzulom vezanom za CHF počeli su se odobravati u F BiH u 2006. i skoro cijeli iznos odnosi se na jednu banku u bankarskom sistemu FBiH.

Problemi s kreditima odobrenim s valutnom klauzulom vezano CHF nastaju s početkom eskalacije globalne ekonomske krize 2008. godine i naglim rastom tečaja CHF na svjetskom tržištu. Enormni rast tečaja CHF doveo je, isto tako, do rasta visine obaveze korisnika kredita prema banci, pa su se pojavila pitanja zakonitosti odobravanja i povrata ovih kredita i sudski sporovi vezano za ovaj problem, gdje su korisnici kredita tužitelji a banke kao povjerioci tužena strana. Ovi problemi nisu evidentirani samo u FBiH, odnosno Bosni i Hercegovini, već i u ostalim zemljama u okruženju, zatim Mađarskoj, Slovačkoj i dr., u kojima su plasmani u CHF značajno izraženiji nego u Bosni i Hercegovini.

Iako je osnovna zakonska uloga Agencije stvaranje uvjeta za izgradnju stabilnog, tržišno orijentiranog bankarskog sustava, gdje je u prvom redu sigurnost i stabilnost depozita u bankama, u posljednje vrijeme, točnije od početka globalne ekonomske krize i poremećaja na tržištu novca, Agencija je intenzivno uključena u rješavanje pitanja posljedica krize (otežan povrat ili prestanak povrata kredita, poskupljenje izvora novčanih sredstava, povećanje kamatnih stopa, otežani plasmani i dr.) i aktivno sudjeluje u rješavanju navedenih problema u okviru svoje nadležnosti. Po pitanju prevladavanja posljedica krize i problema s kreditima s valutnom klauzulom u CHF, Agencija je poduzela sljedeće:

- donijela Odluku o privremenim mjerama za reprogram kreditnih obaveza fizičkih i pravnih osoba u bankama ("Službene novine Federacije BiH", br. 40/09, 53/09, 2/10, 86/10, 1/12 i 111/12), kojom se omogućava reprogram kredita u vrijeme trajanja krize po povoljnijim uvjetima;
- donijela Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o jedinstvenom načinu obračuna i iskazivanja efektivne kamatne stope na kredite i depozite („Službene novine Federacije BiH“, broj: 46/09 koja je stupila na snagu 28.07.2009. godine). U članku 10 a. citirane Odluke propisala da je Banka obavezna kod ugovaranja varijabilnih kamatnih stopa jasno ugovorom definirati uvjete promjena nominalne kamatne stope koja je element obračuna efektivne kamatne stope;
- zajedno sa Stalnim odborom za finansijsku stabilnost 18.08.2011. godine dala preporuku banci da napravi program olakšica za korisnike kredita za vraćanje kredita i da na temelju tih olakšica

ponudi korisnicima kredita sporazumno rješavanje nastalog problema vraćanja kredita zbog značajnog rasta CHF. Banka je napravila program (reprogram, smanjenje kamate, oprost određenog broja rata) i po istom je zaključivala i dalje zaključuje s korisnicima kredita sporazume o načinu nastavka izvršavanja ugovorenih obveza, (prema informacijama iz banke do sada je zaključeno preko 450 sporazuma sa korisnicima kredita koji u ugovoru sadrže valutnu klauzulu u CHF);

- naložila banci da izdvoji i održava dodatna sredstva rezervi za kreditne gubitke po ovim kreditima;
- naložila banci da izdvoji i održava dodatna sredstva rezervi za sudske sporove koji se vode protiv banke po ovom osnovu. Sve prethodno navedeno poduzeto je u cilju smanjenja rizika u poslovanju banke i osiguranju sredstva za isplate korisnika kredita po presudama u slučaju da banka izgubi sporove po ovom osnovu.
Banka je postupila po nalogu i Agencija redovito prati održavanje ovih rezervi;
- dala preporuku banci 28.02.2014. godine da iznađe dodatna olakšanja korisnicima kredita za vraćanje kredita u svrhu sporazumnog rješavanja problema. Banka se početkom aprila 2014. godine putem medija očitovala, kojim je dala svoje obrazloženje i viđenje predmetnog problema, te i pozvala korisnike kredita na zaključivanje sporazuma, uz navođenje olakšica koje mogu pružiti.

U skladu s Odlukom o formi izvještaja koje banke dostavljaju Agenciji za bankarstvo Federacije Bosne i Hercegovine ("Sl. novine F BiH" broj 110/12" odnosno "Sl. novine F BiH broj 3/03, 18/03, 52/03, 64/03, 64/03, 6/04, 14/04, 54/04, 5/05, 43/07, 55/07, 81/07, 88707 i 6/08) - Izvještaj o deviznim pozicijama banke Agencija prati kretanje odobrenih kredita s valutnom klauzulom kroz izvještaj o deviznoj usklađenosti finansijske aktive i finansijskih obaveza koje banke dostavljaju Agenciji na dnevnoj osnovi, kao i u kontrolama na licu mjesta i u ovom segmentu poslovanja nisu utvrđene nepravilnosti.

Korištenje bančnih proizvoda, pa tako i kredita s valutnom klauzulom, vrši se isključivo ugovornim odnosom tj. dvostranim pravnim poslom kojim se preciziraju prava i obaveze ugovornih strana (povjerioca i dužnika), kao i osnovni i drugi elementi ugovora. Podsjećamo da Agencija nije jedna od ugovornih strana, te shodno tome ne može posredovati ili zahtijevati promjenu ugovora, niti u korist banke a niti u korist njenog klijenta.

Sporna pitanja između banke i Udruženja korisnika kredita CHF, da li se radi o deviznom kreditu (kredit odobren u devizama i vraća se u devizama) ili kredit s valutnom klauzulom (valuta ugovaranja strana valuta, a valuta isplate domaća valuta, valuta vraćanja domaća valuta po tečaju na dan uplate dospjele rate) i o promjenjivoj kamatnoj stopi, rješava sud po tužbama korisnika kredita i po konačnosti presuda Agencija će inzistirati na provođenju istih.

Za slučaj potrebe dodatnih pojašnjenja i podataka stojimo Vam na raspolaganju.

S poštovanjem,



Broj: 08-26/8-912/14
Sarajevo, 21.04.2014. godine

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
n/r poslanik, Denis Bećirović

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
SARAJEVO

PRIMLJENO: 25.04.2014			
Organizaciona jedinica	Klasifikaciona oznaka	Redni broj	Godi broj
01-50-1-5-64/14			

BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA BOSNE I HERCEGOVINE
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PREDSJEDAVALAČI PREDSTAVNIČKOG DOMA

PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje poslanika - Denis Bećirović
Veza: Akt Predst. doma BiH br. od 01/a-50-1-15-64/14 od 13.03.2014. g.

Poštovani,

Postupajući u skladu sa aktom Predstavničkog doma Bosne i Hercegovine, broj i datum označeni u vezi, kojim je dostavljeno poslaničko pitanje koje je na 64. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj 13. marta 2014. godine, uputio poslanik Denis Bećirović, dajemo sljedeći:

ODGOVOR

Predmetno poslaničko pitanje odnosi na suzbijanje krivolova, odnosno zaštitu divljači, što je u nadležnosti kantonalnih organa i korisnika lovišta.

Član 10. stav 1. Zakona o lovstvu («Službene novine Federacije BiH» broj 4/06), propisuje: „Korisnici lovišta su pravna lica koja su na osnovu odredbi ovog Zakona dobila lovište na gospodarenje“;

Član 31. stav 2. Zakona: „Lovište osniva kantonalna skupština na prijedlog kantonalnog ministarstva“;

Član 36. stav 1. Zakona: „Lovište se daje na gospodarenje korisniku lovišta u skladu sa ovim Zakonom i Zakonom o koncesijama (\"Službene novine Federacije BiH\", broj 40/02)“;

Član 37. stav 1. Zakona o lovstvu propisuje: „Vlada kantona na prijedlog kantonalne komisije za koncesije dodjeljuje koncesiju najpovoljnijem ponuđaču koji je ispunio i zadovoljio sve kriterije utvrđene u tenderu (poziv na javni tender) i visokog je ranga u odnosu na ostale ponuđače“;

Član 39. stav 1. Zakona: „O predaji lovišta na gospodarenje zaključuje se ugovor između kantonalnog ministarstva i korisnika lovišta“;

Član 43. Zakona: „Ako se nakon provođenja postupka iz člana 36. ovog Zakona niko ne javi, ili se ne javi dovoljan broj ponuđača na oglas, ili se od korisnika oduzme lovište na osnovu člana 39. tačka 1. ovog Zakona, lovištem gospodari kantonalno ministarstvo.“

Lovište koje putem oglasa nije moglo biti ustupljeno na korištenje u skladu sa stavom 1. ovog člana privremeno se daje na korištenje, bez konkursa, pravnom licu koje obavlja djelatnost lovstva ili udruženju, odnosno organizaciji lovaca do donošenja odluke o davanju lovišta na korištenje u skladu sa članom 36. ovog Zakona. Ustupanje u pogledu stava 2. ovog člana može trajati najduže jednu godinu“;

Članom 75. stav 1. Zakona o lovstvu, propisano je „Korisnik lovišta dužan je obezbijediti lovočuvarsku službu“.

U skladu sa prethodno navedenim ovo Ministarstvo je predmetno poslaničko pitanje koje se odnosi na suzbijanje krivolova, odnosno zaštitu divljači, prosljedilo nadležnim kantonalnim ministarstvima i inspekcijama, te je do određenog roka pribavilo odgovore većeg dijela pomenutih nadležnih organa koje Vam dostavljamo u prilogu ovog akta.

S poštovanjem,

Prilog:

1. Akt Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Srednjobosanskog kantona/ Kantona Središnja Bosna, br. 03-26-224/14 od 09.04.2014. godine.
2. Akt Ministarstva privrede Kantona Sarajevo br. 07-06-26-6908/14 od 08.04.2014. god.
3. Akt Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo br. 14-04-25-01290/14 od 14.04.2014. god.
4. Akt Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Zeničko-dobojskog kantona br. 05-26-7132-1/14 od 10.04.2014. godine.
5. Akt Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Zeničko-dobojskog kantona br. 18/01-26-7132-1/14 od 11.04.2014. godine.
6. Akt Uprave za inspeksijske poslove Županije Zapadnohercegovačke br. 16-01-26-00478/14-02 od 07.04.2014. godine.
7. Akt Kantonalne uprave za inspeksijske poslove Bosansko-podrinjskog kantona Goražde br. 12-26-00246.2014-5BZ-0002 od 07.04.2014. god.
8. Akt Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Tuzlanskog kantona br. 04/1-12-26-8410/14 od 09.04.2014. godine.
9. Akt Uprave za inspeksijske poslove Livno br. 19-02-26-2-0280/14-001 od 16.04.2014. god.
10. Akt Županijske uprave za inspeksijske poslove Orašje br. 12-24-128/14 od 17.04.2014. g.



Dostavljeno:

1. Naslovu;
2. FMPVŠ, Sektor za šumarstvo i lovstvo;
3. FMPVŠ, Kabinet ministra;
4. Arhiva

Obradivač akta: Kemo Kadrić



Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA
UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
L I V N O

21.04.2014. g. Marulić
Kauč
08 24
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
SARAJEVO, ul. Marka Marulića br. 2

Primljeno:	18-04-2014		
Org. jedin.	Broj	Prilog	Vrijednost

Broj: 19-02-26-2-0280/14-001
Datum, 16.4.2014. godine

FEDERALNO MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I
ŠUMARSTVA SARAJEVO
MARKA MARULIĆA BR 2
71000 SARAJEVO

PREDMET : Odgovor na zastupničko pitanje

Županijska lovna inspekcija

Sukladno utvrđenom djelokrugu rada županijska lovna inspekcija obavljala je nadzor nad primjenom odredbi propisa iz oblasti lovstva koji se odnose na kontrolu: rada lovnih udruga, označenosti lovišta, vršenje lova u lovištima te izdavanje dokumentacije vezane za organizaciju lova pri čemu je obavljena dvadeset devet (29) kontrola primjene propisa.

Temeljem utvrđenih povreda propisa poduzete su slijedeće mjere:

- uručeno je devet (9) prekršajnih naloga,
- upozoreno je više osoba,
- oduzeto je 120 šumskih šljuka

Slijedi pregled obavljenih poslova prema vrstama inspeksijskog nadzora lovne inspekcije.

Rad Udruga i pravnih osoba iz oblasti lovstva

Obavljeno je trinaest (13) inspeksijskih nadzora u vezi rada lovnih udruga pri čemu su utvrđene određene nepravilnosti u radu udruga zbog čega je u dva (2) slučaja podnesena dva prekršajna naloga pravnim i odgovornim osobama.

Jedan od najvećih ograničavajućih čimbenika koji utječe na kvalitetniji rad i organiziranje rada u okviru lovnih udruga proizlazi iz činjenice da su do sada lovišta davana od strane Županijskog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na korištenje na godinu dana zbog čega vlada neizvjesnost kod rukovodstva udruga koje pod tim uvjetima ne ulaze u veća ulaganja i organiziranje lova unutar lovišta.

Zakonska obveza izrade lovno gospodarske osnove koja je temelj za gospodarenje lovištem kod većine udruga koje dobivaju na gore navedeni način lovišta na korištenje je istekla, a udruge ne ulaze u postupak izrade novih osnova jer im je to veliki finansijski izdatak, a davanje na godinu omogućava im da im taj rok svakim novim davanjem teče nanovo. Najčešće nepravilnosti utvrđene u radu udruga odnose se na: ne vođenje evidencija, nenamjensko korištenje sredstava, neformiranje lovočuvarskih službi, krivolov.

Lov divljači

Obavljeno je šesnaest (16) inspeksijskih nadzora u vezi lova divljači te provedbi zakonskih propisa i primjene u samom lovu na području općina Livno, Tomislavgrad, Bosansko Grahovo, Glamoč, Kupres i Drvar.

Fizičkim osobama, lovcima uručeno je sedam (7) prekršajnih naloga zbog nepoštivanja Zakona o Lovstvu i pod zakonskih odredbi, uglavnom lov bez dozvole te puštanje psa bez nadzora u lovište i uznemiravanje divljači.

Program rada županijske lovne inspekcije za 2014.godinu.

Županijski lovni inspektor će tijekom 2014. godine u okviru svojih nadležnosti, a u skladu sa Zakonom o organizaciji organa uprave u FBiH („Službene novine FBiH“, broj: 35/05), Zakonom o upravnom postupku („Službene novine F BiH, broj: 2/98 i 48/99), Zakonom o inspekcijama u F BiH („Službene novine F BiH“, broj: 69/05), obavljati nadzor i kontrolu nad provođenjem i izvršavanjem Zakona, drugih propisa i općih akata iz oblasti lovstva i to kako slijedi: **Zakona o lovstvu („Službene novine F BiH“, broj: 04/06 i 08/10),**

- o Kontrola i nadzor lovno-gospodarske osnove i nadzor nad provođenjem godišnjeg plana gospodarenja lovištem,
- o Kontrola da li korisnik lovišta ispunjava propisane uvjete za gospodarenje lovištem,
- o Pojačana kontrola u lovnoj oblasti,
- o Rad lovačkih udruga, vođenje evidencija, izdavanje dozvola za lov, odobrenja za odstrjel, potvrda uz odstrjeljenu divljač, izdavanje trofejnih listova, primjena cjenika odstrela,
- o Namjensko korištenje sredstava, izvješća o korištenju lovišta za prethodnu godinu, radovi u lovištu, izgradnja lovno-tehničkih objekata, uzgoj i zaštita te kontrola lova,
- o Izlazak na teren, posebno u razdoblju van sezone lova (lovostaj), sprječavanje nezakonitog lova i svih neetičnih ponašanja u lovištu,
- o Kontrola lova sa psima (vrsta i broj pasa u lovištu, zabrana lova),
- o Kontrola komercijalnog lova na ptice (prepelice, šljuke, patke, golubove), visoku divljač,
- o Kontrola veterinarskih stanica, evidencija prijavljene odstrijeljene divljači na zarazne bolesti,
- o Kontrola izvršenja rješenja,
- o Kontrola po saznanjima bilo od MUP-a, predstavkama građana i drugih izvora.

Nadzor i kontrolu nad gore navedenim Zakonima i pod zakonskim aktima obavljat će se kontinuirano tijekom cijele godine.

Dostavljeno:

- 1 x Naslovu
- 1 x Evidencija
- 1 x Arhiva



p.o. Županijski poljoprivredno-
lovni inspektor

Tomislav Mihaljević

**Bosna i Hercegovina
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
ŽUPANIJA POSAVSKA
ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE
ORAŠJE**

Broj:12-24-128/14
Orašje,17.04.2014.god.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
SARAJEVO, ul. Marka Marulića br. 2

Primljeno: 21-04-2014			
Org. jedin.	Broj	Prilog	Vrijednost

**Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
Ul. Marka Marulića 2, Sarajevo**

Predmet: odgovor na Vaš dopis broj, 08-26/8-912/14, od 31.03.2014.god.

Poštovani,

Želimo da Vas informišemo, da u sastavu Uprave za inspeksijske poslove Županije Posavske, nema šumarske i lovne inspekcije.

Od strane lovačkih Udruga sa područja Županije Posavske nismo dobivali zahtjeve da reagujemo na pojave krivolova.

Ukoliko bi ova problematika bila jače izražena, rješavali bi je unutar naše Uprave, ili po potrebi tražeći intervenciju federalnog šumarskog i lovnog inspektora.

S poštovanjem.



Županijski poljoprivredni inspektor
Alminko Hasandić, dipl. ing. agr.

Alminko Hasandić

Dostaviti:
-Naslovu
-a/a

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON

KANTONALNA UPRAVA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
ZENICA-DOBOJ CANTON

CANTON ADMINISTRATION FOR INSPECTION
AFFAIRS

16.04.14.
Sahor Madarica
ft

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
**FEDERALNO MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I
ŠUMARSTVA**

SARAJEVO

Zenica, 11.04.2014. godine

Vaš znak:

Naš znak: 18/01-26-7132-1/14

PREDMET: Obavijest povodom poslaničkog pitanja, dostavlja se
VEZA: Vaš akt, broj: 08-26/8-912/14 od 31.03.2014. godine

Vežano za Vaš akt, broj i datum veze, u prilogu kojeg ste nam dostavili poslaničko pitanje, koje je na 64. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj 13.03.2014. godine, uputio poslanik Denis Bećirović, a vežano za suzbijanje krivolova, obavještavamo Vas da u Kantonalnoj upravi za inspeksijske poslove Zeničko-dobojskog kantona nije popunjeno radno mjesto kantonalnog lovnog inspektora, te nismo u mogućnosti vršiti inspeksijski nadzor iz nadležnosti lovne inspekcije.

Takođe Vas obavještavamo, da sve zaprimljene predstavke, koje se odnose na nezakonitosti u oblasti lovstva, odnosno koje su u nadležnosti lovne inspekcije prosljeđujemo na postupanje Federalnoj upravi za inspeksijske poslove.

S poštovanjem,

Dostavljeno:

Naslovu

1 x a/a

DIREKTOR

Silajdžić Mirsada, dipl.ecc

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
**FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA**
SARAJEVO, ul. Marka Marulića br. 2

Primljeno:	15-04-2014		
Org. jedin.	Broj	Prilog	Vrijednost



Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Kantonalna uprava za
inspeksijske poslove



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Cantonal Administration for
Inspection Issues

16. 04. 2014. Muharemu 3

Broj: 14-04-25-01290/14

Datum, 14.4.2014.god.

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
SARAJEVO, Marka Marulića br. 2

Primljeno:	16-04-2014		
Org. jedin.	Broj	Prilog	Vrijednost

**FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE,
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA**
ul. Marka Marulića br.2
SARAJEVO

Predmet: Veza vaš akt broj: 08-26/8-912/14 od 31.03.2014. god.

Kantonalna uprava za inspeksijske poslove Kantona Sarajevo, zaprimila je akt broj i datum kao u predmetu. Dostavljenim aktom tražite odgovor na

PITANJE:

1. Šta ste konkretno učinili u 2013. godini i šta planirate učiniti u 2014. godini na suzbijanju krivolova?

postavljeno Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva od strane od poslanika Denisa Bečirovića na 64. sjednici Predstavnog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj dana 13.03.2014. godine.

U vezi s postavljenim pitanjem, dostavljamo

ODGOVOR:

Unutar Kantonalne uprave za inspeksijske poslove, djeluje Inspektorat poljoprivredne, vodne i šumarske inspekcije, kao posebna organizaciona jedinica. Nadzor nad primjenom Zakona o lovstvu shodno opisu poslova predviđenim Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji vrše kantonalni šumarski inspektori.

U 2013. godini, kantonalni šumarski inspektori su na okolnosti primjene Zakona o lovstvu izvršili osamnaest /18/ inspeksijskih nadzora, i tom prilikom donijeli osam /8/ rješenja kojim su naložili formiranje lovoočuvarske službe.

Pokrenuta su tri /3/ prekršajna postupka, gdje su učinioi prekršaja fizička lica.



web: <http://kuip.ks.gov.ba>
mail: kuip@kuip.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 770-100 (centrala)
+ 387 (0) 33 569-870 (direktor)
Fax: + 387 (0) 33 770-151; 569-890
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića br. 1

U 2014. godini, za period od 01.01. - 31.03.2014. godine na navedene okolnosti izvršeno je sedam /7 / inspeksijskih nadzora i doneseno jedno /1/ rješenje kojim je naloženo formiranje lovočuvarske službe.

U narednom periodu prema godišnjem programu radu, planirano je vršenje redovnih inspeksijskih nadzora u lovačkim društvima osnovanim na području Kantona Sarajevo kao i postupanje po pismenim zahtjevima pravnih i fizičkih lica. Pored navedenog planirane su tzv. "blic kontrole" u neradne dane (vikend i praznici) a sve sa ciljem suzbijanja krivolovstva.

S poštovanjem,

Dostaviti:

1. Naslovu
2. Arhiva

Pripremio: Bešlić Dominko, kantonalni šumarski inspektor



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
TUZLANSKI KANTON
Ministarstvo poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede

Broj:04/1-12-26-8410/14
Tuzla, 09.04.2014. godine

16.04.2014. *Muhamed B*
Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
SARAJEVO, Marka Marulića br. 2

Primljeno: 16-04-2014			
Org. jedin.	Broj	Prilog	Vrijednost

Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva
Sarajevo

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja

Vašim aktom broj: 08-26/8-912/14/ od 31.03.2014. godine tražili ste odgovor na poslaničko pitanje u vezi suzbijanja krivolova u 2013. godini i šta se planira učiniti u 2014. godini, a u vezi pitanja koje je postavio poslanik Denis Bećirović na 64. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održanoj 13.03.2014.godine.

Na postavljeno poslaničko pitanje dajemo slijedeći odgovor:

Skupština Tuzlanskog kantona je, Odlukom o osnivanju lovišta na području Tuzlanskog kantona broj: 01-02-49-5/12 od 30.01.2012. godine ("Službene novine Tuzlanskog kantona", broj: 1/12 ustanovila 13 (trinaest) privredno-sportskih lovišta za područje ovog kantona.

Navedenom Odlukom je propisano da će do raspisivanja tendera i dodjele koncesije na lovišta, lovištima u ranije utvrđenim granicama gospodariti Udruženja građana lovačka društva koja su istim gospodarila u skladu sa ranijim aktima o prenosu poslova gospodarenja.

Shodno odredbama Pravilnika o sadržaju, načinu i nosiocima izrade, odnosno odobravanja lovnogospodarske osnove, godišnjeg i privremenog plana gospodarenja lovištem ("Službene novine Federacije BiH ", broj: 63/06), korisnici lovišta su izradili i ovom Ministarstvu blagovremeno dostavili privremene planove gospodarenja lovištima na koje je ovo Ministarstvo dalo Saglasnosti za lovnu 2013/2014.godinu.

U pomenutim privremenim planovima gospodarenja lovištima, u poglavlju 9. "Stručna i lovočuvarska služba" obrađene su mjere koje će korisnici lovišta u toku lovne godine poduzimati na čuvanju i zaštiti divljači, a sve u skladu sa Zakonom o lovstvu ("Službene novine Federacije BiH ", broj: 4/06 i 8/10) i Pravilnikom o lovočuvarskoj

službi ("Službene novine Federacije BiH ", broj: 63/06) što podrazumijeva organizovanje lovučuvarske službe na profesionalnoj osnovi sa stalno uposlenim licima.

Isto tako, da bi se nezakonite radnje krivolova i lovokrađe što uspješnije suzbijale, Savez lovačkih društava Tuzlanskog kantona je u toku prethodne lovne godine, organizovao seminar za lovučuvare koji su dodatno angažovani na poslovima čuvanja i zaštite divljači i lovišta.

Prema saznanjima koja su dostupna ovom Ministarstvu, u predmetnom periodu nije bilo značajnijih pojava krivolova ili lovokrađe.

Isto tako, ovo Ministarstvo će, u skladu sa važećim zakonskim propisima, i u toku naredne lovne godine insistirati da korisnici lovišta poslove koji su u službi zaštite i čuvanja divljači i lovišta, obavljaju u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima, kako se ne bi narušila ili ugrozila bioraznolikost lovišta niti po jednom osnovu.

S poštovanjem,

Dostavljeno:
1x Naslovu,
1x Evidencija,
1x Arhiva.



MINISTAR

Samir Sarac, dipl.ing.agr.

Sarac

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
KANTON SARAJEVO
Ministarstvo privrede



Bosnia and Herzegovina
Federation of Bosnia and Herzegovina
CANTON SARAJEVO
Ministry of Economy

Broj: 07-06-26-6908/14
Sarajevo, 08.04.2014. godine

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Federalno ministarstvo poljoprivrede,
vodoprivrede i šumarstva
Ul. Marka Marulića broj 2.
Sarajevo

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
SARAJEVO, ul. Marka Marulića br. 2

Broj: 41.01.2014			
Broj	Prilog	Vrijednost	

Predmet: Dostava informacije o poduzetim aktivnostima na sprječavanju krivolova
Veza Vaš akt broj: 08-26/8-912/14 od 31.03.2014. godine

Vezano za Vaš akt broj: 08-26/8-912/14 od 31.03.2014. godine kojim tražite informaciju o poduzetim aktivnostima na sprječavanju krivolova kako bi ste odgovorili na poslaničku inicijativu poslanika Denisa Bećirovića obavještavamo Vas da je ovo ministarstvo u toku 2013. godine poduzelo odgovarajuće aktivnosti s ciljem uspostavljanja lovočuvarskih službi u lovačkim društvima čija je osnovna briga zaštita divljači i lovišta odnosno sprječavanje krivolova.

Naime, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo je u skladu sa Odlukom Vlade Kantona Sarajevo o uslovima i periodu privremene dodjele lovišta na korištenje broj: 02-05-18444-30/13 od 27.06.2013. godine privremeno dodjelila privredno – sportska lovišta na korištenje Udruženjima lovačkim društvima do ponovnog pokretanja i okončanja postupka za donošenje odluke o davanju lovišta na korištenje. U postupku davanja saglasnosti na Privremene godišnje planove gospodarenja lovištima za lovnu 2013/14 godinu i u postupku dodjele lovišta na korištenje ovo ministarstvo je od korisnika lovišta između ostalog tražilo dokaze da imaju uspostavljenu lovočuvarsku službu odnosno angažovane lovočuvare. Većina korisnika lovišta odnosno lovačkih društava su dostavila dokaze o upošljavanju lovočuvara po ugovoru o djelu, te naveli da pored ovih lovočuvara angažuju i lovočuvare na volonterskoj osnovi.

U vezi sa navedenim ističemo da je članom 12. stav 2. tačkom 3. Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ broj: 4/06 i 8/10) definisano da je korisnik lovišta dužan imati organiziranu lovočuvarsku službu, a članom 75. stav 1. i 2. istog zakona propisano je da je korisnik lovišta dužan osigurati lovočuvarsku službu koju vrše lovočuvari kao službena (ovlaštena) lica zaposlena u lovištu. Također navodimo da je ugovorima o privremenom davanju privredno - sportskih lovišta na korištenje tačkom 2.4. utvrđena obaveza Udruženja lovačkih društava da organizuju lovočuvarsku službu.



web: <http://mp.ks.gov.ba>
e-mail: mp@mp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122
Fax: + 387 (0) 33 562-226
Sarajevo, Reisa Džemaludina Čauševića 1





web: <http://mp.ks.gov.ba>
e-mail: mp@mp.ks.gov.ba
Tel: + 387 (0) 33 562-121, + 387 (0) 33 562-122
Fax: + 387 (0) 33 562-226
Sarajevo, Reisa Dzemaludina Čauševića 1



Dostavljeno:
1. Naslovu,
2. Evidenciji,
3. a/a.

mr. sci. Emir Hrenovica

MINISTAR

S poštovanjem,

Napominjemo da će ovo ministarstvo u toku 2014. godine nastaviti aktivnosti u okviru svojih nadležnosti na uspostavljanju lovčevarskih službi s ciljem sprječavanja krivolova i drugih protupravnih radnji u lovištima na području Kantona Sarajevo.

Napominjemo da su u stalni radni odnos primili lovčevara sa odgovarajućom stručnom spremom. Očekujemo da će i ostala Udruženja lovčeka društva u ostavljenom roku upositi lovčevare sa odgovarajućom stručnom spremom u stalni radni odnos, a u protivnom ovo ministarstvo će poduzeti odgovarajuće mjere u okviru svojih nadležnosti.

U ostavljenom roku Udruženje lovčeka društvo "Bjelasićica" Hadžići i Udruženje lovčeka društvo "Ilgan" Ilića otklonili su utvrdene nedostatke i dostavili su ovom ministarstvu dokaze da su u stalni radni odnos primili lovčevara sa odgovarajućom stručnom spremom. Očekujemo da će i ostala Udruženja lovčeka društva u ostavljenom roku upositi lovčevare sa odgovarajućom stručnom spremom u stalni radni odnos, a u protivnom ovo ministarstvo će poduzeti odgovarajuće mjere u okviru svojih nadležnosti.

Kako neka Udruženja lovčeka društva nisu ispoštovala obaveze iz člana 75. Zakona o lovstvu odnosno nisu zaposlila u stalni radni odnos lovčevare, Ministarstvo privrede je upozorilo sva lovčeka udruženja da su dužna organizovati lovčevarsku službu u skladu sa Zakonom o lovstvu u ostavljenom roku. Pored navedenog, tokom kontrole izvršavanja ugovorenih obaveza u Lovčkim društvima od strane predstavnika ovog ministarstva i Kantonalna šumarsko lovna inspekcija je također izvršila inspekcijски nadzor, te Rješeljima naložila korisnicima lovišta da u ostavljenom roku organizuju lovčevarsku službu u skladu sa Zakonom o lovstvu.

Kako neka Udruženja lovčeka društva nisu ispoštovala obaveze iz člana 75. Zakona o lovstvu odnosno nisu zaposlila u stalni radni odnos lovčevare, Ministarstvo privrede je upozorilo sva lovčeka udruženja da su dužna organizovati lovčevarsku službu u skladu sa Zakonom o lovstvu u ostavljenom roku. Pored navedenog, tokom kontrole izvršavanja ugovorenih obaveza u Lovčkim društvima od strane predstavnika ovog ministarstva i Kantonalna šumarsko lovna inspekcija je također izvršila inspekcijски nadzor, te Rješeljima naložila korisnicima lovišta da u ostavljenom roku organizuju lovčevarsku službu u skladu sa Zakonom o lovstvu.

Postupajući u skladu sa članom 47. Zakona o udruženjima i fondacijama ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 45/02) i članom 79. stav 3. Zakona o lovstvu ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine" broj: 4/06 i 8/10) Ministarstvo privrede u saradnji sa Kantonalnom šumarsko lovnom inspekcijom je krajem 2013. i početkom 2014. godine izvršilo nadzor nad radom Udruženja lovčeka društava. Tokom kontrole rada zapisnicima sačinjenim na licu mjesta konstatovano je da Udruženje lovčeka društvo "Trnovo" ima jedan lovčevara zaposlenog u stalni radni odnos ali zbog ukupne površine lovišta i maksimalne površine lovčevarskog regiona od 10.000 ha konstatovano je da je potrebno upositi više lovčevara. Također je zapisnikom konstatovano da Udruženje lovčeka društvo "Lane" Vogšća ima jedan lovčevara zaposlenog u stalni radni odnos dok ostala lovčeka društva angažuju lovčevare po ugovoru o djelu.



Broj: 12-26-00246/2014-5BZ-0002

Datum, 7.4.2014.. godine

FEDERALNO MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE VODOPRIVREDE
I ŠUMARSTVA
Ul. Marka Marulića br. 2.
71000 SARAJEVO



PREDMET: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se.
Veza: Vaš akt, broj: 08-26/8-9/2/14 od 31.3.2014.godine.

U skladu sa vašim aktom veze, obavještavamo Vas da u okviru Kantonalne uprave za inspeksijske poslove BPK Goražde, u organizacionom ustrojstvu, poslove inspektora za šumarstvo i lovstvo obavlja jedan izvršilac. Obavljanje inspeksijskih poslova u nadzoru nad dosljednom primjenom i izvršenju Zakonskih odredbi od strane pravnih i fizičkih lica, vrše se u skladu sa ovlaštenjima iz člana 80. Stav 4. Zakona o lovstvu („Sl.novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 4/06 i 8/10). Inspeksijskim kontrolama u oblasti lovstva, provedenim od strane inspekcije za šumarstvo i lovstvo, u 2013 i 2014.godini, na području Bosansko-podrinjskog kantona Goražde nisu evidentirani slučajevi izvršenja lova u suprotnosti sa zakonskim propisima („krivolov“).

Isto tako u navedenom periodu, inspekcija za šumarstvo i lovstvo, nije zaprimila niti jednu obavijest ili pritužbu od strane udruženja koja gospodare lovištima formiranim na području Bosansko-podrinjskog Kantona Goražde, pripadnika MUP BPK Goražde, niti drugih pravnih i fizičkih lica, o aktivnostima izvršenja lova od strane grupa ili pojedinaca, u suprotnosti sa zakonskim odredbama.

U toku 2014.godine, nadležni inspeksijski organi Kantonalne uprave za inspeksijske poslove BPK Goražde, nastojat će da svojim radnim aktivnostima u suradnji sa drugim subjektima nadležnim za lovstvo na području Kantona, utiču na dosljednu primjenu i poštivanje zakonskih odredaba Zakona o lovstvu.

S poštovanjem.

Dostavljeno:
1 x Naslovu
1 x Evidencija
1 x Arhiva

M.P.

Šumarski inspektor

Behudin Zec

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Županija Zapadnohercegovačka
Uprava za inspekcijske poslove
Broj:16-01-26-00478/14-*cl*
Široki Brijeg, 07.04. 2014. godine

17.04/14
16-01-26-00478/14-*cl*
Rasuda: 11.04.2014
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
SARAJEVO, Marka Marulića br. 2

Primijeno.	11-04-2014		
Org. jedin.	16-01-26-00478/14- <i>cl</i>	Priloga	Vrijednost

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva
ul. Marka Marulića br. 2.
71 000 Sarajevo

Predmet: Obavijest

Veza: Vaš akt br:08-26/8-912/14 od 31.03. 2014. godine

Poštovani, Vašim aktom broj gornji i datum navodite da je na 64. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, održane dana 13.03. 2014. godine, poslanik Denis Bećirević uputio poslaničko pitanje Federalnom ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva kojim traži informaciju što se konkretno učinilo u 2013. godini i što se planira učiniti u 2014. godini na suzbijanju krivolova u Federaciji Bosne i Hercegovine. Izvješćujemo Vas da je radno mjesto županijskog inspektora za šumarstvo i lovstvo u Upravi za inspekcijske poslove Županije Zapadnohercegovačke upražnjeno od 17.05. 2012. godine, tako da nisu poduzimane nikakve aktivnosti na suzbijanju krivolova u 2013. godini, nadalje ističemo da smo podnijeli zahtjev 03.02. 2014. godine Ministarstvu financija Županije Zapadnohercegovačke za dostavom obavijesti radi provjere jesu li za prijem novog zaposlenika (županijskog inspektora za šumarstvo i lovstvo – 1 izvršitelj) osigurana proračunska sredstva u 2014. godini, kako bi Povjerenstvo za državni službu Županije Zapadnohercegovačke moglo raspisati natječaj za predmetno radno mjesto.

S poštovanjem,

Dostaviti:1.) Dopis naslovu,
2.) a/a.



BOSNA I HERCEGOVINA
FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE
SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA
Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,
TRAVNIK, Stanična 43 tel/fax (030) 518-335 i tel. (030) 511-218

Broj:03-26-224 /14
Datum:09.04.2014.godine

FEDERALNO MINISTARSTVO
POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
Marka Marulića 2.
SARAJEVO

Predmet:Informacija o krivolovu-dostavlja se

Poslaničko pitanje:Šta je konkretno učinjeno na suzbijanju krivolova u 2013. godini i šta je plan za 2014. godinu?

Na području SBK nisu formirana lovišta u skladu sa odredbama Zakona o lovstvu, a kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva je s postojećim korisnicima lovištima koja su formirana u ranijem periodu po propisima koji su tada bili na snazi, zaključilo ugovore o privremenom davanju lovište na korištenje lovačkim društvima koja egzistiraju na području SBK.

Ta lovišta egzistiraju na principu: jedna općina-jedno lovište tako da na području kantona imamo 12 lovišta kojima gospodari 21 lovačko društvo.

Na području Srednjobosanskog kantona u toku prošle godine dogodio se slučaj krivolova (ubijen je ris u lovištu "Fojnica"). Prema našim saznanjima Lovačko društvo "Divokoza" čiji su članovi izvršili krivolov, dva lovca su isključena iz lovačkog udruženja a prema dvojici lovaca koji su bili u pratnji počinitelaca izrečena je zabrana lova u periodu od 6 mjeseci (prema Pravilniku o disciplinskoj odgovornosti).Ovaj slučaj krivolova je prijavljen i Ministarstvu unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona.

U 2014. godini, lovišta nisu dodijeljena na korištenje, ali akcenat Ministarstva će biti dosljedno poštivanje zakona, podizanje svijesti i znanja članova lovačkih udruženja.

Dostavljeno:
-naslovu
-a/a

MINISTAR
Senad Selimović



16. 04. 14.
Senad Selimović

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
SARAJEVO, Marka Marulića br. 2

Primljeno:	11-04-2014	
Org. jedin.	Prilog	Vrijednost
08-26-1177	114	

08-26/14-912/14



10.04.14.
Ljubor
Mungren
JK

Federalno ministarstvo poljoprivrede
vodoprivrede i šumarstva
Sarajevo

Zenica, 10.04.2014.godine

Vaš znak: ~~05-26-7132-11/14~~
Naš znak: 05-26-7132-11/14
FEDERALNO MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE I ŠUMARSTVA
SARAJEVO, ul. Marka Marulića br. 3

**Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje poslanika Denisa Bećirevića
- dostavlja se -**

Primijeno:	15-04-2014		
Org. jedin.	Broj	Prilog	Vrijednost

Svojim aktom broj: 08-26/8-912/14 od 31.03.2014. godine, ovom Ministarstvu dostavili ste poslaničko pitanje, koje je na 64. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održane 13.03.2014. godine, postavio poslanik Denis Bećirović, kojim traži informaciju šta se konkretno učinilo u 2013. godini i šta se planira učiniti u 2014. godini na suzbijanju krivolova u Federaciji Bosne i Hercegovine.

U vezi sa postavljenim poslaničkim pitanjem dajemo slijedeći odgovor:

Na osnovu člana 43. Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 4/06), tačke IV Odluke Vlade Zeničko-dobojskog kantona broj: 02-26-6798/13 od 25.03.2013. godine o načinu i kriterijima privremene dodjele lovišta na korištenje, Odluke o osnivanju lovišta na području Zeničko-dobojskog kantona broj: 01-02-14864/09 od 05.06.2009. godine („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj: 10/2009), Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona sa Lovačkim društvima-Udruženjima sa područja Zeničko-dobojskog kantona kojih ima četrnaest (14), zaključilo je Ugovor o ustupanju na korištenje lovište, kojim su regulisani međusobni odnosi, uslovi i rok privremenog korištenja, uslovi i način korištenja, obaveze i odgovornosti korisnika lovišta, prava i obaveze Ministarstva.

Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Zeničko-dobojskog kantona izdalo je saglasnosti na privremeni-redovni plan gospodarenja lovištem za lovnu 2013./2014. godinu, Lovačkim društvima-Udruženjima sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Članom 75. Zakona o lovstvu („Službene novine Federacije BiH“, broj: 04/06) propisano je: da je korisnik lovišta dužan osigurati-osnovati lovočuvarsku službu, a u članu 76. navedenog Zakona propisana su ovlaštenja lovočuvara, koja u skladu sa propisanim ovlaštenjima učestvuje u suzbijanju krivolova.

Izdavanjem saglasnosti na privremeni-redovni plan gospodarenja lovište za lovnu 2013.-2014. godinu i zaključivanjem Ugovora, provode se planirane aktivnosti na unapređenju lovstva, kao i preventivno djelovanje na suzbijanju krivolova.

U 2014. godini ovo Ministarstvo će u saradnji sa Kantonalnom šumarskom inspekcijom i Federalnim lovnim inspektorom pojačati kontrolu implementacije Zakona o lovstvu, putem upravnog nadzora, a pogotovo člana 75. Zakona o lovstvu na formiranju-osnivanju lovočuvarske službe kod Lovačkih društava-Udruženja sa područja Zeničko-dobojskog kantona.

Ujedno ističemo da je stavom 6. člana 49. (Čuvanje šuma) Zakona o šumama („Službene novine Zeničko-dobojskog kantona“, broj:8/13), u tački e) propisano da su čuvari (lugari) šuma dužni pratiti i stanje divljači, što čini jednu od mjera na suzbijanju krivolova.

S poštovanjem,

Dostavljeno:
1 x Naslovu,
1 x a/a.

Obradivač akta: Amira Jusufbašić






РЕПУБЛИКА СРПСКА
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ТУРИЗМА

Трг Републике Српске 1, Бања Лука; тел: 051/338-769, факс: 051/338-864;
E-mail: mtt@mtt.vladars.net

Број: 14-01-07-839/14
Датум: 04.04.2014.год.



ПАРЛАМЕНТАРНА СКУПШТИНА БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
ПРЕДСТАВНИЧКИ ДОМ
Председавајући Представничког дома
Др Милорад Живковић
Трг БиХ 1
71000 САРАЈЕВО

Предмет: Одговор на посланичко питање посланика Бећировић Дениса, доставља се

У прилогу Вашег акта број 01/а-50-1-15-64/14, од 13.03.2014. године, доставили сте питање посланика СДП БиХ Бећировић Дениса, које је упућено Министарству трговине и туризма (у даљем тексту: Министарство) у Влади Републике Српске, које се односи на област заштите потрошача и које гласи: „Шта сте конкретно учинили и шта планирате у наредном периоду учинити на пољу заштите потрошача?“

На питања достављамо следећи одговор:

У постављеном питању није временски јасно одређен протекли период за који се траже информације о оствареним резултатима на пољу заштите потрошача, па ће се у одговору навести резултати рада овог органа који се односе на претходну календарску годину, дакле на 2013. годину, као и планиране активности за текућу 2014. годину.

Прије навођења резултата рада Министарства, потребно је имати у виду да је Законом о заштити потрошача у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 6/12), у члану 120. прописано да је Министарство само један од субјеката одговорних за заштиту потрошача (посебно за област трговине, угоститељства и туризма), поред осталих институција, републичких органа управе у оквиру надлежности прописаних законима којима се уређује стварна надлежност органа управе, затим агенције, фондови и регулаторна тијела, јединице локалне самоуправе, Привредна комора РС, Занатско предузетничка комора РС, образовне институције и медији, Републичка управа за инспекцијске послове Републике Српске и други надлежни инспекцијски органи, Омбудсман у осигурању, Омбудсман за банкарски систем, као и удружења за заштиту потрошача.

Сви наведени органи имају обавезе и одговорности за промовисање, унапређивање и остваривање заштите права потрошача.

1) Активности Министарства трговине и туризма у 2013. години

Законом је прописано да Влада Републике Српске, на приједлог Министарства доноси Програм за заштиту потрошача у Републици Српској (Програм), којим се утврђују циљеви политике заштите потрошача, начин и динамика остваривања тих циљева, средства и други елементи значајни за остваривање заштите потрошача. Програм се доноси на период од двије године.

Први такав Програм усвојен је за 2013./2014. годину, на приједлог Министарства, а одлука Владе Републике Српске о усвајању Програма објављена је у Службеном гласнику РС број 65/13. и доступан је на интернет страници Министарства. Ово је први документ који је обухватио планиране активности субјеката заштите потрошача у Републици Српској.

Реализујући циљеве политике заштите потрошача у Републици Српској, планираних Програмом за 2013./2014. годину, Министарство је, као и претходних година, наставило подржавати рад удружења за заштиту потрошача и у 2013. години, као важног субјеката у систему заштите потрошача, чија је основна активност и задатак информисање потрошача и пружање подршке потрошачима у заштити прокламованих права. У ту сврху, Влада Републике Српске је на приједлог Министарства дала сагласност на План расподјеле намјенских средстава гранта за заштиту потрошача, која су за 2013. годину обезбијеђена у Буџету РС у износу од 100.000,00 КМ. Средства су утрошена за суфинансирање материјалних трошкова рада удружења у износу од 30.000,00 КМ, (400,00 КМ на мјесечном нивоу за свако удружење које је испунило прописане услове), као и за финансирање пројеката информисања и едукације потрошача у износу од 70.000,00 КМ, од чега је утрошено 49.751,50 КМ. Треба поменути да у Републици Српској дјелује осам удружења који имају право на финансијску подршку коју су остварили испуњавањем услова прописаних одговарајућим правилницима.

С тим у вези, Министарство је у 2013. годину одобрило финансирање пет пројеката, и то: пројекат Удружења грађана „Центар за афирмацију младих“, Шековићи, под називом „Информисање и едукација потрошача у општинама Шековићи, Власеница, Милићи, Братунац, Соколац и Пале“, у износу од 6.262,50 КМ, пројекат Удружења грађана „Покрет потрошача РС“, Бања Лука под називом „Информисање и едукација потрошача – Оспособљавање инструктора за заштиту права потрошача из више градова РС“ у износу од 14.689,00 КМ, пројекат Удружења грађана „Оаза“ Требиње, под називом „Информисање потрошача о прехрамбеним производима“ у износу од 7.600,00 КМ; пројекат Удружења потрошача „Звоно“ Бјељина, под називом „Едукација потрошача о енергетској ефикасности“ у износу од 8.600,00 КМ, и пројекат Удружењу грађана „Дон“ Приједор, за пројекат под називом „Едукација потрошача приједорске регије о потрошачким правима“, у износу од 12.600,00 КМ. Пројекти ће се реализовати по фазама закључно са 30.06.2014. године, у складу са потписаним уговорима.

У првом и почетком другог квартала 2013. године, удружења потрошача су реализовала пројекте који су одобрени претходне 2012. године. Министарство је надзирано реализацију пројеката и извршило контролу документације којом се правдају трошкови реализације одобрених пројеката, при чему није констатовано ненамјенско кориштење средстава.

Министарство је обиљежило 15. март - Свјетски дан права потрошача подјелом промотивног материјала у већим тржним центрима, као и учешћем у тематској емисији РТРС-а „Фокус“. Министарство је тим поводом дало подршку удружењима потрошача која су у својим срединама обиљежила овај датум на одговарајући начин информишући јавност о свом раду као и о правима потрошача. Министарство има веома добру сарадњу са електронским и штампаним медијима, а иначе све информације о раду министарства које се односе на област заштите потрошача се објављују на интернет страници.

Као резултат подршке удружењима потрошача у остваривању улоге информисања потрошача путем реализације пројеката, крајем марта у Бијељини је одржана презентација пројекта „Едукативне радионице за основце потрошаче“ у организацији УГ „Звоно“ из Бијељине. Том приликом је промовисан први „Потрошачки буквар за основце“ којим се на погодан начин потрошачи из популациј основаца упознају са правима и обавезама потрошача.

У Приједору је 12. јуна одржана конференција на тему примјене Закона о заштити потрошача у РС, у оквиру пројекта којим је Министарство подржало удружење за заштиту потрошача УГ „ДОН“ из Приједора.

Министарство перманентно подржава и промовише рад удружења за заштиту потрошача у РС, и настоји да се мрежа удружења прошири и омасови. Резултат таквог рада је регистрација новог удружења за заштиту потрошача „Центар за афирмацију младих“ из Шековића и његов упис у евиденцију Министарства, чиме стиче права на финансијску подршку из средстава гранта.

У оквиру реализације Програма, Министарство је у новембру организовало одржавање конференције на тему „Заштита потрошача у сектору телекомуникација“. На конференцији су учествовала удружења потрошача, представници РАК-а, М:Тела, Инспектората, и други гости. Удружења потрошача су презентовала искуства у заштити права потрошача корисника телекомуникационих услуга, методе рада удружења и проблеме са којима се суочавају у пракси приликом рјешавања жалби потрошача. Такође је одржана презентација представника М:тел компаније као примјер пословне праксе те Регулаторне агенције за комуникације БиХ и улоге ове институције у заштити права потрошача. Циљ конференције је био да се удружењима за заштиту потрошача у Републици Српској, као наосиоцима заштите потрошача, презентује стање у области пружања услуга телекомуникација, законодавни оквир као и мјесто и улога појединих институција које имају утицај на наведену област, посебано са аспекта заштите права потрошача као и начини рјешавања потрошачких приговора.

Министарство је у претходној години било активно у вези реализације постављеног циља којим је се промовише вансудско рјешавање потрошачких спорова. Наиме, Законом је предвиђено успостављање тијела за вансудско рјешавање потрошачких спорова у Републици Српској и то путем оснивања Арбитражних одбора при Привредној и Занатско предузетничкој комори Републике Српске. Привредна комора Републике Српске је у сарадњи са Министарством донијела Правилник о Арбитражном одбору за потрошачке спорове. Правилником је уређен начин рада Арбитражног одбора, састав Одбора и ближи критеријуми о начину избора чланова, правила и трошкови поступка пред Одбором. Овај вид рјешавања потрошачких спорова није у потпуности реализован, па ће Министарство и у овој години радити на његовој реализацији.

Једна од важних активности Министарства је и сарадња са локалном заједницом у имплементацији Закона у дијелу који се односи на успостављање Савјетодавних тијела у

чијем раду је прописано учешће представника удружења потрошача. Законом је прописано да надлежни органи који доносе одлуке о правима и обавезама потрошача – корисника услуга од општег економског интереса, морају основати савјетодавна тијела чије мишљење морају прибавити прије доношења одлука које се тичу права потрошача. Ова одредба Закона је тек дјеломично provedена, па ће из тих разлога Министарство insistирати на његовој provedби и током 2014. године.

Све претходно наведене активности Министарства садржане су и у Државном годишњем програму заштите потрошача БиХ за 2013. годину, у чијем планирању и реализацији учествује као један од субјеката заштите потрошача, посебно сарађујући са Министарством спољне трговине и економских односа које координира израду ДГЗП БиХ.

Министарство има активну сарадњу и са другим институцијама на нивоу БиХ, посебно учешћем у изради прописа којим се остварују права потрошача, као што су Агенција за безбједност хране БиХ, Агенција за надзор над тржиштем БиХ, и другим. Веома добра сарадња постоји са Министарством трговине ФБиХ.

2) Планиране активности министарства за 2014. годину

Што се тиче планираних активности Министарства за 2014 годину, истичемо да су и ове године, иако у знатно тежим условима привређивања, у Буџету Републике Српске обезбијеђена средства гранта за заштиту потрошача у истом износу као и за 2013. годину, што значи да ће се и даље пружати финансијска подршка удружењима за заштиту потрошача.

Програмом је предвиђено да ће се у другом кварталу текуће године донијети Закон о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у РС, а Влада Републике Српске је већ усвојила нацрт који ће се разматрати на првој наредној сједници Народне скупштине Републике Српске. Основни разлог за доношење Закона о измјенама и допунама Закона о заштити потрошача у Републици Српској садржан је у потреби да се поједине одредбе важећег Закона јасније дефинишу и допуне, да би се омогућила потпунија заштита потрошача.

Као што је претходно поменуто, Министарство ће и у овој години наставити стварање услова за остваривање права потрошача путем вансудске заштите, као и унапређење сарадње са локалном заједницом у вези формирања савјетодавних тијела.

У тематском дијелу активности, планирано је одржавање савјетовања са носиоцима заштите потрошача пружаоцима услуга од општег економског интереса, ради унапређења права потрошача од којих посебан значај имају потрошачи електричне енергије.

У задњем кварталу 2014. године, планиране су активности на припреми другог Двогодишњег програма за заштиту потрошача у Републици Српској за 2015/2016. годину.

С поштовањем,

ДОСТАВЉЕНО


1. Наслову
2. Евиденцији
3. Архиви



МИНИСТАР

Маида Ибришагић-Хрстић, дипл. инж. арх

Broj: 01-02-522/14
Mostar, 31.03.2014. god.



BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
ZASTUPNIČKI DOM/PREDSTAVNIČKI DOM
n/r Predsjedavajući Predstavničkog doma/ Zastupničkog doma
n/r dr. Denis Bećirović, poslanik ✓

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se
Veza: Vaš akt broj: 01/a-50-1-15-64/14 od 13.03.2014.god.

Vežano za poslaničko pitanje o mjerama koje Federalno ministarstvo poduzima u oblasti zaštite potrošača u Federaciji BiH, a koje je na 64. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održanoj 13.03.2014. godine uputio poslanik dr. Denis Bećirović, daje se slijedeći

O d g o v o r

Federalno ministarstvo trgovine kao jedan od nosilaca zaštite potrošača, u skladu sa članom 98. stav 1. tačka e) i članom 110. Zakona o zaštiti potrošača u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 25/06) u proteklom periodu je poduzimalo niz aktivnosti u cilju izgradnje i razvoja sistema zaštite potrošača, a koje su se sastojale od usklađivanja zakonodavstva, jačanja administrativnih kapaciteta, kao i aktivnosti koje se odnose na utvrđivanje i provođenje politike zaštite potrošača.

Politika zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini kreira se Godišnjim programom za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine kojim se definišu prioriteti i određuju mjere za njihovo ostvarenje u određenom periodu. Ovo Ministarstvo je aktivno uključeno u donošenje tog Programa

Osnovni cilj politike zaštite potrošača je stalno poboljšanje kvaliteta života svih građana Bosne i Hercegovine, zaštita zdravlja i sigurnosti potrošača, kao i zaštita njihovih ekonomskih interesa.

Ostvarenje ovih ciljeva ostvaruje se kroz provođenje načela:

- javnosti, obrazovanja i obavještavanja, koja predstavljaju pravo građanina na pravovremeno obavještavanje o svojim pravima, kao i o kvaliteti roba i usluga na tržištu,

o poduzetim mjerama za zaštitu osnovnih ustavnih vrijednosti, te s tim u vezi na slobodan pristup podacima o stanju u području zaštite potrošača;

- cjelovitosti, što podrazumijeva harmonizaciju djelovanja svih vladinih i nevladinih subjekata zaštite potrošača u cilju što kvalitetnijeg provođenja politika u oblasti zaštite potrošača;

- preventivnosti, koje ima za svrhu svim legalnim sredstvima izbjegavati rizik opasnosti za život i zdravlje te štetu na strani potrošača. Pod tim legalnim sredstvima podrazumijevamo redovne, organizirane i planirane kontrole roba i vršenja usluga.

U provođenje politike zaštite potrošača u Federaciji BiH uz ovo Ministarstvo uključen je veliki broj subjekata, čija je nadležnost propisana nizom propisa iz oblasti turizma, ugostiteljstva, poljoprivrede, finansijskih usluga, zdravstvenih usluga, socijalne zaštite, ekonomskih usluga od opšteg interesa, zaštite životne sredine i dr.

Svi ti subjekti kroz svoju normativnu aktivnost i upravni i inspeksijski nadzor imaju značajnu ulogu u ovoj oblasti.

Strategijom razvoja trgovine u Federaciji BiH za period do 2015. godine, predviđeno je unapređenje zaštite potrošača u Federacije BiH, i to kroz jačanje partnerskog odnosa svih subjekata odgovornih za zaštitu potrošača u Federaciji BiH, a sve u cilju većeg nivoa zaštite potrošača.

Kroz saradnju i razmjenu informacija sa državnim i entitetskim institucijama vezanim za oblast zaštite potrošača, kao i nevladinim sektorom, Ministarstvo nastoji uključiti sve odgovorne subjekte u proces uspostave što cjelovitijeg i efikasnijeg sistema zaštite potrošača u BiH.

Rezultati tih aktivnosti su primjetni u području donošenja i harmonizacije propisa u Bosni i Hercegovini sa propisima Evropske unije, te u jačanje društvene discipline i odgovornosti u primjeni propisa.

U proteklom periodu kroz normativnu aktivnost ovog Ministarstva donesen je novi Zakon o unutrašnjoj trgovini („Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10) kojim je postignuta usklađenost Zakona o trgovini sa Zakonom o zaštiti potrošača u BiH.

Vlada Federacije BiH je na prijedlog ovog ministarstva utvrdila Prednacrt Zakona o nedopuštenom oglašavanju i isti uputila Parlamentu Federacije BiH na donošenje po redovnom postupku. Parlamentarna procedura za donošenje ovog Zakona je u toku.

U vršenju nadzora nad primjenom Zakona o zaštiti potrošača BiH Ministarstvo usko surađuje sa Federalnom upravom za inspeksijske poslove. Obavljen je veliki broj redovnih i vanrednih kontrola od strane nadležnih inspekcija (planiranih kontrola i kontrola po dojavama i reklamacijama potrošača). Prijave koje su potrošači upućivali inspekciji u vezi su sa ostvarivanjem pojedinačnih prava najčešće su se odnosile na neprihvatanje reklamacija potrošača za razne vrste proizvoda i usluga (tehnički proizvodi, odjeća, obuća i drugo). Po svakoj konkretnoj prijavi inspekcija je vršila kontrolu i u svim slučajevima gdje se utvrdilo da je zahtjev potrošača opravdan, odnosno da je trgovac neopravdano odbio zahtjev potrošača, inspektori su donijeli rješenja kojima su

subjektima kontrole naredili da postupe u skladu sa odredbama zakona i da omoguće potrošaču ostvarivanje njegovog prava.

Vezano za provođenje politike zaštite potrošača i uključivanje nevladinog sektora aktivnosti Ministarstva se provode kroz intenzivnu saradnju s udruženjima za zaštitu potrošača na projektima namijenjenim edukaciji i informisanju potrošača, te na projektima vezanim uz savjetovanje potrošača. Ministarstvo kontinuirano pomaže u jačanju kapaciteta udruženja davanjem stručne pomoći u određenim pitanjima, kao i sufinansiranjem njihovih aktivnosti, pri čemu se vodi politika ravnomjerne regionalne zastupljenosti svih udruženja sa područja Federacije BiH.

Iako se sredstva iz Budžeta Federacije BiH za ovu namjenu smanjuju, razmjerno finansijskoj situaciji u kojoj se Federacija BiH nalazi, Ministarstvo svake godine uspjeva osigurati sredstva za provođenje projekata udruženja za zaštitu potrošača.

Provođenjem određenih programskih aktivnosti nastoji se povećati nivo javne svijesti i znanja o pravima potrošača u Federaciji BiH.


U cilju obavještavanja potrošača, udruženja su publikovala brošure, uputstva, vodiče i sl. koji su korisni da upozore potrošače i podignu svijest o kupovini samo sigurnih proizvoda. Takođe je publikovano i više vrsta promotivnih letaka iz oblasti hrane koji su od koristi potrošaču.

Iako je učinjen određeni napredak u ovoj oblasti kontinuirana je obaveza za unaprijeđenje postojećeg sistema zaštite potrošača kako bi isti vremenom postao kompatibilan onome u EU. U tom pogledu se i dalje treba fokusirati na harmonizaciju pravnih propisa BiH sa komunitarnim pravom, jačanje institucionalnih kapaciteta, jačanje sistema nadzora nad tržištem, razvijanje i dogradnju obavještavanja i obrazovanja potrošača te jačanje udruženja za zaštitu potrošača u vidu veće finansijske i tehničke pomoći

S poštovanjem,



Broj: 01-02-522/14
Mostar, 31.03.2014. god.



BOSNA I HERCEGOVINA
PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE
ZASTUPNIČKI DOM/PREDSTAVNIČKI DOM
n/r Predsjedavajući Predstavničkog doma/ Zastupničkog doma
n/r dr. Denis Bećirović, poslanik ✓

Predmet: Odgovor na poslaničko pitanje, dostavlja se
Veza: Vaš akt broj: 01/a-50-1-15-64/14 od 13.03.2014.god.

Vezano za poslaničko pitanje o mjerama koje Federalno ministarstvo poduzima u oblasti zaštite potrošača u Federaciji BiH, a koje je na 64. sjednici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine održanoj 13.03.2014. godine uputio poslanik dr. Denis Bećirović, daje se slijedeći

O d g o v o r

Federalno ministarstvo trgovine kao jedan od nosilaca zaštite potrošača, u skladu sa članom 98. stav 1. tačka e) i članom 110. Zakona o zaštiti potrošača u BiH („Službeni glasnik BiH“ broj 25/06) u proteklom periodu je poduzimalo niz aktivnosti u cilju izgradnje i razvoja sistema zaštite potrošača, a koje su se sastojale od usklađivanja zakonodavstva, jačanja administrativnih kapaciteta, kao i aktivnosti koje se odnose na utvrđivanje i provođenje politike zaštite potrošača.

Politika zaštite potrošača u Bosni i Hercegovini kreira se Godišnjim programom za zaštitu potrošača Bosne i Hercegovine kojim se definišu prioriteti i određuju mjere za njihovo ostvarenje u određenom periodu. Ovo Ministarstvo je aktivno uključeno u donošenje tog Programa

Osnovni cilj politike zaštite potrošača je stalno poboljšanje kvaliteta života svih građana Bosne i Hercegovine, zaštita zdravlja i sigurnosti potrošača, kao i zaštita njihovih ekonomskih interesa.

Ostvarenje ovih ciljeva ostvaruje se kroz provođenje načela:

- javnosti, obrazovanja i obavještanja, koja predstavljaju pravo građanina na pravovremeno obavještanje o svojim pravima, kao i o kvaliteti roba i usluga na tržištu,

o poduzetim mjerama za zaštitu osnovnih ustavnih vrijednosti, te s tim u vezi na slobodan pristup podacima o stanju u području zaštite potrošača;

- cjelovitosti, što podrazumijeva harmonizaciju djelovanja svih vladinih i nevladinih subjekata zaštite potrošača u cilju što kvalitetnijeg provođenja politika u oblasti zaštite potrošača;

- preventivnosti, koje ima za svrhu svim legalnim sredstvima izbjegavati rizik opasnosti za život i zdravlje te štetu na strani potrošača. Pod tim legalnim sredstvima podrazumijevamo redovne, organizirane i planirane kontrole roba i vršenja usluga.

U provođenje politike zaštite potrošača u Federaciji BiH uz ovo Ministarstvo uključen je veliki broj subjekata, čija je nadležnost propisana nizom propisa iz oblasti turizma, ugostiteljstva, poljoprivrede, finansijskih usluga, zdravstvenih usluga, socijalne zaštite, ekonomskih usluga od opšteg interesa, zaštite životne sredine i dr.

Svi ti subjekti kroz svoju normativnu aktivnost i upravni i inspeksijski nadzor imaju značajnu ulogu u ovoj oblasti.

Strategijom razvoja trgovine u Federaciji BiH za period do 2015. godine, predviđeno je unapređenje zaštite potrošača u Federacije BiH, i to kroz jačanje partnerskog odnosa svih subjekata odgovornih za zaštitu potrošača u Federaciji BiH, a sve u cilju većeg nivoa zaštite potrošača.

Kroz saradnju i razmjenu informacija sa državnim i entitetskim institucijama vezanim za oblast zaštite potrošača, kao i nevladinim sektorom, Ministarstvo nastoji uključiti sve odgovorne subjekte u proces uspostave što cjelovitijeg i efikasnijeg sistema zaštite potrošača u BiH.

Rezultati tih aktivnosti su primjetni u području donošenja i harmonizacije propisa u Bosni i Hercegovini sa propisima Evropske unije, te u jačanje društvene discipline i odgovornosti u primjeni propisa.

U proteklom periodu kroz normativnu aktivnost ovog Ministarstva donesen je novi Zakon o unutrašnjoj trgovini („Službene novine Federacije BiH”, broj 40/10) kojim je postignuta usklađenost Zakona o trgovini sa Zakonom o zaštiti potrošača u BiH.

Vlada Federacije BiH je na prijedlog ovog ministarstva utvrdila Prednacrt Zakona o nedopuštenom oglašavanju i isti uputila Parlamentu Federacije BiH na donošenje po redovnom postupku. Parlamentarna procedura za donošenje ovog Zakona je u toku.

U vršenju nadzora nad primjenom Zakona o zaštiti potrošača BiH Ministarstvo usko surađuje sa Federalnom upravom za inspeksijske poslove. Obavljen je veliki broj redovnih i vanrednih kontrola od strane nadležnih inspekcija (planiranih kontrola i kontrola po dojavama i reklamacijama potrošača). Prijave koje su potrošači upućivali inspekciji u vezi su sa ostvarivanjem pojedinačnih prava najčešće su se odnosile na neprihvatanje reklamacija potrošača za razne vrste proizvoda i usluga (tehnički proizvodi, odjeća, obuća i drugo). Po svakoj konkretnoj prijavi inspekcija je vršila kontrolu i u svim slučajevima gdje se utvrdilo da je zahtjev potrošača opravdan, odnosno da je trgovac neopravdano odbio zahtjev potrošača, inspektori su donijeli rješenja kojima su